



IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA PORESKE UPRAVE

Registarski broj 5 - 0089611 / 005
PIB: 02066360

Datum registracije: 14.08.2002.
Datum promjene podataka: 13.08.2003.

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "PUT-GROSS" BIJELO POLJE

Broj važeće registracije: /015

Skraćeni naziv: PUT-GROSS
Telefon:
eMail:
Datum zaključivanja ugovora: 21.10.1998.
Datum donošenja Statuta: 21.10.1998. Datum promjene Statuta:
Adresa glavnog mjesta poslovanja:
Adresa za prijem službene pošte: TRŽNI CENTAR S-4 BIJELO POLJE
Adresa sjedišta: TRŽNI CENTAR S-4 BIJELO POLJE
Pretežna djelatnost: 51380 Nespecijaliz. trg. na veliko hranom
Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja: NIJE UNEŠENO
Oblik svojine:
Porijeklo kapitala:
Upisani kapital: 0,00Euro (Novčani Euro, nenovčani Euro)
Stari registarski broj: 1-602-00 P. SUD BIJELO
POLJE

OSNIVAČI:

HASAN RAMOVIĆ

Uloga: Osnivač

Udio: % Adresa:

LICA U DRUŠTVU:

MUNIR LUKAČ

Adresa:

Uloga: Prokurista

Ovlašćenja u prometu: ()

Ovlašćen da djeluje: STALNI ZASTUPNIK ZA AKTIVNOSTI DRUŠTVA ()

MUNIR LUKAČ

Adresa:

Uloga: Ovlašćeni zastupnik

Ovlašćenja u prometu: ()

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ()



IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA PORESKE UPRAVE

Registarski broj 5 - 0089611 / 006
PIB: 02066360

Datum registracije: 14.08.2002.
Datum promjene podataka: 17.05.2005.

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "PUT-GROSS" BIJELO POLJE

Broj važeće registracije: /015

Skraćeni naziv: PUT-GROSS

Telefon:

eMail:

Datum zaključivanja ugovora: 21.10.1998.

Datum donošenja Statuta: 21.10.1998. Datum promjene Statuta:

Adresa glavnog mjesta poslovanja:

Adresa za prijem službene pošte: TRŽNI CENTAR S-4 BIJELO POLJE

Adresa sjedišta: TRŽNI CENTAR S-4 BIJELO POLJE

Pretežna djelatnost: 51380 Nespecijaliz. trg. na veliko hranom

Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja: NIJE UNEŠENO

Oblik svojine:

Porijeklo kapitala:

Upisani kapital: 0,00Euro (Novčani Euro, nenovčani Euro)

Stari registarski broj: 1-602-00 P. SUD BIJELO
POLJE

OSNIVAČI:

HASAN RAMOVIĆ

Uloga: Osnivač

Udio: %

Adresa:

LICA U DRUŠTVU:

MUNIR LUKAČ

Adresa:

Uloga: Prokurista

Ovlašćenja u prometu: ()

Ovlašćen da djeluje: STALNI ZASTUPNIK ZA AKTIVNOSTI DRUŠTVA ()

MUNIR LUKAČ

Adresa:

Uloga: Ovlašćeni zastupnik

Ovlašćenja u prometu: ()

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ()



IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA PORESKE UPRAVE

Registarski broj 5 - 0089611 / 007
PIB: 02066360

Datum registracije: 14.08.2002.
Datum promjene podataka: 15.01.2007.

17.05.2005.

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "PUT-GROSS" BIJELO POLJE

Broj važeće registracije: /015

Skraćeni naziv: PUT-GROSS

Telefon:

eMail:

Datum zaključivanja ugovora: 21.10.1998.

Datum donošenja Statuta: 21.10.1998. Datum promjene Statuta:

Adresa glavnog mjesta poslovanja:

Adresa za prijem službene pošte: TRŽNI CENTAR S-4 BIJELO POLJE

Adresa sjedišta: TRŽNI CENTAR S-4 BIJELO POLJE

Pretežna djelatnost: 51380 Nespecijaliz. trg. na veliko hranom

Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja: NIJE UNEŠENO

Oblik svojine:

Porijeklo kapitala:

Upisani kapital: 0,00Euro (Novčani Euro, nenovčani Euro)

Stari registarski broj: 1-602-00 P. SUD BIJELO
POLJE

OSNIVAČI:

HASAN RAMOVIĆ

Uloga: Osnivač

Udio: % Adresa:

LICA U DRUŠTVU:

MUNIR LUKAČ

Adresa:

Uloga: Prokurista

Ovlašćenja u prometu: ()

Ovlašćen da djeluje: STALNI ZASTUPNIK ZA AKTIVNOSTI DRUŠTVA ()

MUNIR LUKAČ

Adresa:

Uloga: Ovlašćeni zastupnik

Ovlašćenja u prometu: ()

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ()



IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA PORESKE UPRAVE

Registarski broj 5 - 0089611 / 008
PIB: 02066360

Datum registracije: 14.08.2002.
Datum promjene podataka: ~~21.01.2008.~~

15.01.2007.

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "PUT-GROSS" BIJELO POLJE

Broj važeće registracije: /015

Skraćeni naziv: PUT-GROSS

Telefon:

eMail:

Datum zaključivanja ugovora: 21.10.1998.

Datum donošenja Statuta: 21.10.1998. Datum promjene Statuta:

Adresa glavnog mjesta poslovanja:

Adresa za prijem službene pošte: TRŽNI CENTAR S-4 BIJELO POLJE

Adresa sjedišta: TRŽNI CENTAR S-4 BIJELO POLJE

Pretežna djelatnost: 51380 Nespecijaliz. trg. na veliko hranom

Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja: NIJE UNEŠENO

Oblik svojine:

Porijeklo kapitala:

Upisani kapital: 0,00Euro (Novčani Euro, nenovčani Euro)

Stari registarski broj: 1-602-00 P. SUD BIJELO
POLJE

OSNIVAČI:

HASAN RAMOVIĆ

Uloga: Osnivač

Udio: % Adresa:

LICA U DRUŠTVU:

MUNIR LUKAČ

Adresa:

Uloga: Prokurista

Ovlašćenja u prometu: ()

Ovlašćen da djeluje: STALNI ZASTUPNIK ZA AKTIVNOSTI DRUŠTVA ()

MUNIR LUKAČ

Adresa:

Uloga: Ovlašćeni zastupnik

Ovlašćenja u prometu: ()

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ()



IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA PORESKE UPRAVE

Registarski broj 5 - 0089611 / 009
PIB: 02066360

Datum registracije: 14.08.2002.
Datum promjene podataka: ~~12.02.2009.~~
21.01.2008.

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "PUT-GROSS" BIJELO POLJE

Broj važeće registracije: /015

Skraćeni naziv: PUT-GROSS
Telefon:
eMail:
Datum zaključivanja ugovora: 21.10.1998.
Datum donošenja Statuta: 21.10.1998. Datum promjene Statuta:
Adresa glavnog mjesta poslovanja:
Adresa za prijem službene pošte: TRŽNI CENTAR S-4 BIJELO POLJE
Adresa sjedišta: TRŽNI CENTAR S-4 BIJELO POLJE
Pretežna djelatnost: 51380 Nespecijaliz. trg. na veliko hranom
Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja: NIJE UNEŠENO
Oblik svojine:
Porijeklo kapitala:
Upisani kapital: 0,00Euro (Novčani Euro, nenovčani Euro)
Stari registarski broj: 1-602-00 P. SUD BIJELO
POLJE

OSNIVAČI:

HASAN RAMOVIĆ [REDACTED]

Uloga: Osnivač

Udio: % Adresa: [REDACTED]

LICA U DRUŠTVU:

MUNIR LUKAČ

Adresa:

Uloga: Prokurista

Ovlašćenja u prometu: ()

Ovlašćen da djeluje: STALNI ZASTUPNIK ZA AKTIVNOSTI DRUŠTVA ()

MUNIR LUKAČ

Adresa:

Uloga: Ovlašćeni zastupnik

Ovlašćenja u prometu: ()

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ()



IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA PORESKE UPRAVE

Registarski broj 5 - 0089611 / 010
PIB: 02066360

Datum registracije: 14.08.2002.
Datum promjene podataka: ~~22.06.2009.~~

12.02.2009.

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "PUT-GROSS" BIJELO POLJE

Broj važeće registracije: /015

Skraćeni naziv: PUT-GROSS

Telefon:

eMail:

Datum zaključivanja ugovora: 21.10.1998.

Datum donošenja Statuta: 21.10.1998. Datum promjene Statuta: 12.08.2002.

Adresa glavnog mjesta poslovanja:

Adresa za prijem službene pošte: TRŽNI CENTAR S-4 BIJELO POLJE

Adresa sjedišta: TRŽNI CENTAR S-4 BIJELO POLJE

Pretežna djelatnost: 51380 Nespecijaliz. trg. na veliko hranom

Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja: NIJE UNEŠENO

Oblik svojine:

Porijeklo kapitala:

Upisani kapital: 0,00Euro (Novčani Euro, nenovčani Euro)

Stari registarski broj: 1-602-00 P. SUD BIJELO
POLJE

OSNIVAČI:

HASAN RAMOVIĆ

Uloga: Osnivač

Udio: %

Adresa:

LICA U DRUŠTVU:

HASAN RAMOVIĆ [REDACTED]

Adresa: [REDACTED]

Uloga: Ovlašćeni zastupnik

Ovlašćenja u prometu: ()

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ()

HASAN RAMOVIĆ [REDACTED]

Adresa: [REDACTED]

Uloga: Izvršni direktor

Ovlašćenja u prometu: ()

Ovlašćen da djeluje: Nepoznata odgovornost ()

MUNIR LUKAČ

Adresa:

Uloga: Prokurista

Ovlašćenja u prometu: ()

Ovlašćen da djeluje: STALNI ZASTUPNIK ZA AKTIVNOSTI DRUŠTVA ()

MUNIR LUKAČ

Adresa:

Uloga: Ovlašćeni zastupnik

Ovlašćenja u prometu: ()

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ()



IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA PORESKE UPRAVE

Registarski broj 5 - 0089611 / 011
PIB: 02066360

Datum registracije: 14.08.2002.
Datum promjene podataka: 22.06.2009.

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "PUT-GROSS" BIJELO POLJE

Broj važeće registracije: /015

Skraćeni naziv: PUT-GROSS
Telefon:
eMail:
Datum zaključivanja ugovora: 21.10.1998.
Datum donošenja Statuta: 21.10.1998. Datum promjene Statuta: 01.06.2009.
Adresa glavnog mjesta poslovanja:
Adresa za prijem službene pošte: TRŽNI CENTAR S-4 BIJELO POLJE
Adresa sjedišta: TRŽNI CENTAR S-4 BIJELO POLJE
Pretežna djelatnost: 51380 Nespecijaliz. trg. na veliko hranom
Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja: NIJE UNEŠENO
Oblik svojine:
Porijeklo kapitala:
Upisani kapital: 0,00Euro (Novčani Euro, nenovčani Euro)
Stari registarski broj: 1-602-00 P. SUD BIJELO
POLJE

OSNIVAČI:

HASAN RAMOVIĆ

Uloga: Osnivač

Udio: % Adresa:

LICA U DRUŠTVU:

MUNIR LUKAČ

Adresa:

Uloga: Prokurista

Ovlašćenja u prometu: ()

Ovlašćen da djeluje: STALNI ZASTUPNIK ZA AKTIVNOSTI DRUŠTVA ()

MUNIR LUKAČ

Adresa:

Uloga: Ovlašćeni zastupnik

Ovlašćenja u prometu: ()

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ()

SINAN ALIĆ

Adresa:

Uloga: Ovlašćeni zastupnik

Ovlašćenja u prometu: ()

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ()

SINAN ALIĆ

Adresa:

Uloga: Izvršni direktor

Ovlašćenja u prometu: ()

Ovlašćen da djeluje: Nepoznata odgovornost ()

neodgov.
pojedinačno

DIJELOVI DRUŠTVA:

POSLOVNA JEDINICA U ULCINJU

0000 NEPOZNATA DJELATNOST

Adresa:

TOTOŠI BB

0000 NEPOZNATA DJELATNOST

Adresa:

POSLOVNA JEDINICA U ROŽAJAMA

0000 NEPOZNATA DJELATNOST

Adresa:

UL. M. PEĆANINA BR.97
0000 NEPOZNATA DJELATNOST

Adresa:
POSLOVNA JEDINICA U LIPNICI
0000 NEPOZNATA DJELATNOST

Adresa:
BIJELO POLJE
0000 NEPOZNATA DJELATNOST

Adresa:
POSLOVNA JEDINICA U PLAVU
0000 NEPOZNATA DJELATNOST

Adresa:
PLAV BB
0000 NEPOZNATA DJELATNOST

Adresa:



IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA PORESKE UPRAVE

Registarski broj 5 - 0089611 / 012

PIB: 02066360

Datum registracije: 14.08.2002.

Datum promjene podataka: 23.06.2010.

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "PUT-GROSS" BIJELO POLJE

Broj važeće registracije: /015

Skraćeni naziv: PUT-GROSS

Telefon:

eMail:

Datum zaključivanja ugovora: 21.10.1998.

Datum donošenja Statuta: 21.10.1998. Datum promjene Statuta: 01.06.2009.

Adresa glavnog mjesta poslovanja:

Adresa za prijem službene pošte: TRŽNI CENTAR S-4 BIJELO POLJE

Adresa sjedišta: TRŽNI CENTAR S-4 BIJELO POLJE

Pretežna djelatnost: 4638 Trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući ribe, ljuskare i mekušce

Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja: NIJE UNEŠENO

Oblik svojine:

Porijeklo kapitala:

Upisani kapital: 0,00Euro (Novčani Euro, nenovčani Euro)

Stari registarski broj: 1-602-00 P. SUD BIJELO
POLJE

OSNIVAČI:

HASAN RAMOVIĆ

Uloga: Osnivač

Udio: %

Adresa:

LICA U DRUŠTVU:

MUNIR LUKAČ

Adresa:

Uloga: Prokurista

Ovlašćenja u prometu: ()

Ovlašćen da djeluje: STALNI ZASTUPNIK ZA AKTIVNOSTI DRUŠTVA ()

MUNIR LUKAČ

Adresa:

Uloga: Ovlašćeni zastupnik

Ovlašćenja u prometu: ()

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ()

SINAN ALIĆ

Adresa:

Uloga: Ovlašćeni zastupnik

Ovlašćenja u prometu: ()

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ()

SINAN ALIĆ

Adresa:

Uloga: Izvršni direktor

Ovlašćenja u prometu: ()

Ovlašćen da djeluje: Nepoznata odgovornost ()

DIJELOVI DRUŠTVA:

POSLOVNA JEDINICA U ULCINJU

0000 NEPOZNATA DJELATNOST

Adresa:

TOTOŠI BB

0000 NEPOZNATA DJELATNOST

Adresa:

POSLOVNA JEDINICA U ROŽAJAMA

0000 NEPOZNATA DJELATNOST

Adresa:

UL. M. PEĆANINA BR.97

0000 NEPOZNATA DJELATNOST

Adresa:

POSLOVNA JEDINICA U LIPNICI

0000 NEPOZNATA DJELATNOST

Adresa:

BIJELO POLJE

0000 NEPOZNATA DJELATNOST

Adresa:

POSLOVNA JEDINICA U PLAVU

0000 NEPOZNATA DJELATNOST

Adresa:

PLAV BB

0000 NEPOZNATA DJELATNOST

Adresa:



IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA PORESKE UPRAVE

Registarski broj 5 - 0089611 / 013

PIB: 02066360

Datum registracije: 14.08.2002.

Datum promjene podataka: 02.02.2012.

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "PUT-GROSS" BIJELO POLJE

Broj važeće registracije: /015

Skraćeni naziv: PUT-GROSS

Telefon:

eMail:

Datum zaključivanja ugovora: 21.10.1998.

Datum donošenja Statuta: 21.10.1998. Datum promjene Statuta: 26.01.2012.

Adresa glavnog mjesta poslovanja:

Adresa za prijem službene pošte: TRŽNI CENTAR S-4 BIJELO POLJE

Adresa sjedišta: TRŽNI CENTAR S-4 BIJELO POLJE

Pretežna djelatnost: 4638 Trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući ribe, ljuskare i mekušce

Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja: NIJE UNEŠENO

Oblik svojine:

Porijeklo kapitala:

Upisani kapital: 0,00Euro (Novčani Euro, nenovčani Euro)

Stari registarski broj: 1-602-00 P. SUD BIJELO
POLJE

OSNIVAČI:

HASAN RAMOVIĆ

Uloga: Osnivač

Udio: % Adresa:

LICA U DRUŠTVU:

MUNIR LUKAČ

Adresa:

Uloga: Ovlašćeni zastupnik

Ovlašćenja u prometu: ()

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ()

MUNIR LUKAČ

Adresa:

Uloga: Prokurista

Ovlašćenja u prometu: ()

Ovlašćen da djeluje: Nepoznata odgovornost ()

SINAN ALIĆ

Adresa:

Uloga: Ovlašćeni zastupnik

Ovlašćenja u prometu: ()

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ()

SINAN ALIĆ

Adresa:

Uloga: Izvršni direktor

Ovlašćenja u prometu: ()

Ovlašćen da djeluje: Nepoznata odgovornost ()

DIJELOVI DRUŠTVA:

POSLOVNA JEDINICA U ULCINJU

4638 Trgovina na veliko ostalom hranom,
uključujući ribe, ljuskare i mekušce
TOTOŠI BB ULCINJ CRNA GORA

Ovlašćeni zastupnik: SINAN ALIĆ

POSLOVNA JEDINICA BIJELO POLJE

4638 Trgovina na veliko ostalom hranom,
uključujući ribe, ljuskare i mekušce
INDUSTRIJSKA B.B. BIJELO POLJE CRNA GORA

Ovlašćeni zastupnik: SINAN ALIĆ

POSLOVNA JEDINICA ROŽAJE

4638 Trgovina na veliko ostalom hranom,
uključujući ribe, ljuskare i mekušce
M.PEĆANINA 97 ROŽAJE CRNA GORA

Ovlašćeni zastupnik: SINAN ALIĆ [REDACTED]
[REDACTED]

POSLOVNA JEDINICA KOTOR

4638 Trgovina na veliko ostalom hranom,
uključujući ribe, ljuskare i mekušce
RADANOVIĆI BB KOTOR CRNA GORA

Ovlašćeni zastupnik: SINAN ALIĆ [REDACTED]
[REDACTED]



IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA PORESKE UPRAVE

Registarski broj 5 - 0089611 / 014
PIB: 02066360

Datum registracije: 14.08.2002.
Datum promjene podataka: 24.10.2014.

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "PUT-GROSS" BIJELO POLJE

Broj važeće registracije: /015

Skraćeni naziv: PUT-GROSS
Telefon:
eMail:
Datum zaključivanja ugovora: 21.10.1998.
Datum donošenja Statuta: 21.10.1998. Datum promjene Statuta: 26.01.2012.
Adresa glavnog mjesta poslovanja:
Adresa za prijem službene pošte: TRŽNI CENTAR S-4 BIJELO POLJE
Adresa sjedišta: TRŽNI CENTAR S-4 BIJELO POLJE
Pretežna djelatnost: 4638 Trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući ribe, ljuskare i mekušce
Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja: NIJE UNEŠENO
Oblik svojine:
Porijeklo kapitala:
Upisani kapital: 0,00Euro (Novčani Euro, nenovčani Euro)
Stari registarski broj: 1-602-00 P. SUD BIJELO POLJE

OSNIVAČI:

HASAN RAMOVIĆ

Uloga: Osnivač

Udio: %

Adresa

LICA U DRUŠTVU:

HASAN RAMOVIĆ [REDACTED]

Adresa: [REDACTED]

Uloga: Ovlašćeni zastupnik

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ()

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ()

MUNIR LUKAČ

Adresa:

Uloga: Ovlašćeni zastupnik

Ovlašćenja u prometu: ()

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ()

MUNIR LUKAČ

Adresa:

Uloga: Prokurista

Ovlašćenja u prometu: ()

Ovlašćen da djeluje: Nepoznata odgovornost ()

SINAN ALIĆ [REDACTED]

Adresa: [REDACTED]

Uloga: Ovlašćeni zastupnik

Ovlašćenja u prometu: ()

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ()

SINAN ALIĆ [REDACTED]

Adresa: [REDACTED]

Uloga: Izvršni direktor

Ovlašćenja u prometu: ()

Ovlašćen da djeluje: Nepoznata odgovornost ()

DIJELOVI DRUŠTVA:

POSLOVNA JEDINICA ROŽAJE

4638 Trgovina na veliko ostalom hranom,

uključujući ribe, ljuskare i mekušce

M. PEĆANINA 97 ROŽAJE CRNA GORA

Ovlašćeni zastupnik: SINAN ALIĆ [REDACTED]

POSLOVNA JEDINICA KOTOR

4638 Trgovina na veliko ostalom hranom,
uključujući ribe, ljuskare i mekušce
RADANOVIĆI BB KOTOR CRNA GORA

Ovlašćeni zastupnik: SINAN ALIĆ [REDACTED]
[REDACTED]

POSLOVNA JEDINICA U ULCINJU

4638 Trgovina na veliko ostalom hranom,
uključujući ribe, ljuskare i mekušce
TOTOŠI BB ULCINJ CRNA GORA

Ovlašćeni zastupnik: SINAN ALIĆ [REDACTED]
[REDACTED]

POSLOVNA JEDINICA BIJELO POLJE

4638 Trgovina na veliko ostalom hranom,
uključujući ribe, ljuskare i mekušce
INDUSTRIJSKA B.B. BIJELO POLJE CRNA GORA

Ovlašćeni zastupnik: SINAN ALIĆ [REDACTED]
[REDACTED]

Izdato: 21.04.2016 godine u 07:24h

MP

Načelnik

Milo Paunović

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

FORMULAR ZA REGISTRACIJU
DRUŠTVO SA OGRANIČENOM
ODGOVORNOSTU

ПРИВРЕДНИ СУД У ПОДГОРИЦИ
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР

114 88 2082 preko pošte
10146
8722
1900


POČETNA REGISTRACIJA | |
PROMJENA PODATAKA | |

1. Naziv društva	DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOSTU "PUT=GROSS" BIJELO POLJE		
2. Podaci koji se odnose na osnivački akt	Datum donošenja osnivačkog akta: 21.10.1998.g. Datum promjene akta: 12.08.2002.g.		
3. Podaci koje se odnose na Statut	Datum donošenja Statuta: 21.10.1998.g.	Datum promjene Statuta: 12.08.2002.g.	
4. Podaci o osnivaču, članu društva, članu odbora direktora (ukoliko je imenovan odbor) i rukovodiocima:	OSNIVAČ ☒ ČLAN DRUŠTVA ☐ ČLAN ODBORA ☐ DIREKTORA ☐ MENADŽER ☐ (naznačiti odgovarajuće) 1. Ime/naziv RAMOVIĆ HASAN 2. Adresa/sjedište [REDACTED]	OSNIVAČ ☐ ČLAN DRUŠTVA ☐ ČLAN ODBORA ☐ DIREKTORA ☐ MENADŽER ☐ (naznačiti odgovarajuće) 1. Ime/naziv [REDACTED] 2. Adresa/sjedište [REDACTED]	OSNIVAČ ☐ ČLAN DRUŠTVA ☐ ČLAN ODBORA ☐ DIREKTORA ☐ MENADŽER ☐ (naznačiti odgovarajuće) 1. Ime/naziv [REDACTED] 2. Adresa/sjedište [REDACTED]
1) lično ime/naziv 2) adresa/sjedište 3) prethodno ime (u slučaju da je došlo do promjene) 4) matični broj ili broj pasoša 5) datum i mjesto rođenja člana odbora direktora 6) državljanstvo člana odbora direktora 7) članstvo u drugim odborima direktora, članstvo u drugim društvima ili upravljački položaji 8) mjesto registracije tih društava 9) pristanak na imenovanje	3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno) [REDACTED] 4. Matični broj ili broj pasoša: [REDACTED] 5. Datum i mjesto rođenja člana odbora direktora: [REDACTED] 6. Državljanstvo člana odbora direktora: [REDACTED] 7. Članstvo u drugim odborima direktora, članstvo u drugim društvima ili upravljački položaji [REDACTED] 8. Mjesto registracije tih društava (ako nijesu registrovana u Crnoj Gori) [REDACTED] 9. Pristanak direktora na imenovanje (potpis) [REDACTED]	3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno) [REDACTED] 4. Matični broj ili broj pasoša: [REDACTED] 5. Datum i mjesto rođenja člana odbora direktora: [REDACTED] 6. Državljanstvo člana odbora direktora: [REDACTED] 7. Članstvo u drugim odborima direktora, članstvo u drugim društvima ili upravljački položaji [REDACTED] 8. Mjesto registracije tih društava (ako nijesu registrovana u Crnoj Gori) [REDACTED] 9. Pristanak direktora na imenovanje (potpis) [REDACTED]	3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno) [REDACTED] 4. Matični broj ili broj pasoša: [REDACTED] 5. Datum i mjesto rođenja člana odbora direktora: [REDACTED] 6. Državljanstvo člana odbora direktora: [REDACTED] 7. Članstvo u drugim odborima direktora, članstvo u drugim društvima ili upravljački položaji [REDACTED] 8. Mjesto registracije tih društava (ako nijesu registrovana u Crnoj Gori) [REDACTED] 9. Pristanak direktora na imenovanje (potpis) [REDACTED]

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

	OSNIVAČ [] ČLAN DRUŠTVA [] ČLAN ODBORA [] DIREKTORA [] MENADŽER [] (naznačiti odgovarajuće)	OSNIVAČ [] ČLAN DRUŠTVA [] ČLAN ODBORA [] DIREKTORA [] MENADŽER [] (naznačiti odgovarajuće)	OSNIVAČ [] ČLAN DRUŠTVA [] ČLAN ODBORA [] DIREKTORA [] MENADŽER [] (naznačiti odgovarajuće)
1. Ime/naziv			
2. Adresa/sjedište			
3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)			
4. Matični broj ili broj pasoša:			
5. Datum i mjesto rođenja člana odbora direktora:			
6. Državljanstvo člana odbora direktora:			
7. Članstvo u drugim odborima direktora, članstvo u drugim društvima ili upravljački položaji			
8. Mjesto registracije tih društava (ako nijesu registrovana u Crnoj Gori)			
9. Pristanak direktora na imenovanje (potpis)			
5. Sjedište društva	Bijelo Polje, Tržni centar S-4,		
6. Adresa za prijem službene pošte	Bijelo Polje, Tržni centar S-4.		
7. Šifra djelatnosti	51280		
8. Rok na koji je društvo osnovano	Neodredjeno vrijeme		
9. Lično ime i MB izvršnog direktora	Ramović Hasan		

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

10. Imena osoba ovlaštenih da zastupaju društvo (naznačiti da li je zastupnik ovlašten da zastupa društvo pojedinačno ili kolektivno)	<u>RAMOVIĆ HASAN</u> je ovlašten da djeluje POJEDINAČNO [☒] KOLEKTIVNO [] sa (naznačiti odgovarajuće)
	<u>LUKAČ MUNIR</u> je ovlašten da djeluje POJEDINAČNO [☒] KOLEKTIVNO [] sa (naznačiti odgovarajuće)
	<u>Prokurist</u>
	Direktori su ovlašćeni da djeluju POJEDINAČNO [] KOLEKTIVNO [] sa (naznačiti odgovarajuće)
11. Ime, potpis i MB ovlaštenog lica	
Samo za službenu upotrebu Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici	Registarski broj: Datum registracije: Broj i datum objavljivanja "Službenog lista RCG"

Uputstvo

1. Formular popuniti mašinski ili ručno ŠTAMPANIM SLOVIMA, plavom ili crnom bojom.
2. Ovaj formular se sastoji iz dva dijela. Kopija koja služi kao potvrda će biti ovjerena pečatom, sa datumom, vremenom i mjestom registracije i imaće registarski broj. Kopija će biti vraćena društvu na adresu naznačenu u redu broj 6.
3. Ovaj formular se može koristiti za početnu registraciju društva sa ograničenom odgovornošću ili za promjenu podataka navedenih u početnoj registraciji.
4. Ako ima više od šest članova, koristiti dodatni primjerak formulara.
5. Ukoliko neko lice ne posjeduje matični broj navesti njegov registarski broj.
6. Ako se ovaj formular koristi za promjenu podataka, mora se dostaviti centralnom registru Privrednog suda (CRPS) sedam dana od nastale promjene.
7. Izvod iz ovog formulara Registrator CRPS-a će dostaviti Službenom listu RCG radi objavljivanja podataka.
8. Ovaj formular se može lično dostaviti CRPS-u ili poslati na adresu ovlaštenog posrednika ili adresu CRPS-a:
Centralni registar Privrednog suda u Podgorici
IV Proleterske brigade br. 2
81000 Podgorica.
9. Adresa sudova i lica za posredovanje u registraciji koji su ovlašćeni od strane CRPS-a da primaju dokumenta i prijave za registraciju su:
(detalji koji se naknadno unose)
10. Naknada koja se plaća za podnošenje ovog formulara je Eura (detalji koje se naknadno unose)

OBAVEZNI PRILOG:

- osnivački akt
- statut
- potvrda o uplati takse

Na osnovu čl. 10. Statuta d.o.o. Društva sa ograničenom odgovornošću «PUT-GROSS» iz Bijelog Polja, osnivač Društva Ramović Hasan donio je na dan 12.08.2002.godine:

O D L U K U

O OSNIVANJU DIJELA DRUŠTVA Koji posluje u sastavu Društva

Član 1.

U okviru poslovanja d.o.o. «PUT-GROSS» iz Bijelog Polja, posluju 4 Poslovne jedinice i to:

1. Poslovna jedinica u Plavu, Plav bb.,
2. Poslovna jedinica u Ulcinju, Totoši bb.,
3. Poslovna jedinica u Rožajama, Ul. M. Pećanina br. 97,
4. Poslovna jedinica u Lipnici, Bijelo Polje.

Član 2.

Ovi dijelovi društva posluju pod firmom Društva «PUT-GROSS» d.o.o. čije je sjedište u Bijelom Polju, Tržni centar S-4.

Član 3.

U pravnom prometu sa trećim licima poslovne jedinice kao djelovi Društva istupaju pod firmom Društva i trgovačkim nazivima: Poslovna jedinica u Plavu, Poslovna jedinica u Ulcinju, Poslovna jedinica u Rožajama, Poslovna jedinica u Lipnici, koje posluju u ime i za račun Društva.

Za obaveze u pravnom prometu sa trećim licima poslovnih jedinica kao djelova Društva, odgovara Društvo.

Član 4.

Odluka stupa na snagu na dan donošenja i na osnovu iste će se izvršiti upis u Centralni registar Privrednog suda u Podgorici u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

U Bijelom Polju,
12.08.2002.godine.

O s n i v a č,

Ramović Hasan



Посл. бр. Fi.br.69o/98

PRIVREMNI суд у BIJELOM POLJU судија ASIM SUKULICA

као судија појединац у судскорегистарској правној ствари предлагача PP "PUT" B.Polje
Tržni centar br.s-4

ради уписа transformacija PP "PUT" u društvo sa ograničenom odgovornošću
"PUT" DOO B.Polje, Tržni centar br.s-4

дана 21.10.1998, донео је

РЕШЕЊЕ

Усваја се захтев предлагача за упис у судски регистар и одређује се упис у судски регистар, у регистарски уложак

бр. 1-602-00 података садржаних у прилозима уз пријаву бр. 1,2,3,4

који су саставни део овог решења.

Судија,
ASIM SUKULICA

Поука о правном леку: Против овог решења може се изјавити жалба, преко овог суда, УПИСАНО

суду у PODGORICI у року од 8 дана од дана достављања преписа решења.

4. Препис решења



Број регистарског
улошка регистарског
суда

1-602-00

Ознака и број
уписника суда

Fi.br.690/98

PRIVREDNI SUD U BIJELOM POLJU

(Назив и седиште суда)

Предлагач: (Фирма
односно назив и
седиште правног лица
односно име и адреса
физичког лица)

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOSTU
"PUT" d.o.o.
BIJELO POLJE, TRŽNI CENTAR BR S-4.

Предмет пријаве:

ORGANIZOVANJE PRIVATNOG PREDUZEĆA "PUT" U
DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOSTU

Уз пријаву прилажемо следеће исправе и доказе:


- 1) Odluka o organizovanju preduzeća u d.o.o.
- 2) Izvještaj banke o deponovanom novčanom ulogu,
- 3) Statut društva,
- 4) Osnov korišćenja poslovnog prostora,
- 5) Odluka o imenovanju lica ovlašćenih za zastupanje,
- 6) Ovjeren potpis lica ovlašćenih za zastupanje,
- 7) Kopije ličnih karata lica ovlašćenih za zastupanje,
- 8) Tekst oglasa o objavljivanju upisa.
- 9)
- 10) 307.4
- 11)

Предлажемо да се на основу ове пријаве и приложених исправа и доказа донесе решење о упису у судски регис-
тар и решење достави предлагачу. 370.00

Име и потпис овлашћеног лица.

2. Копија пријаве за странку



Фирма и седиште subjekta upisa	ПРДСТВО SA OGRANICENOM ODGOVORNOSTU "PUT" d.o.o. BIJELO POLJE, PRNI CENTAR B-4.			Прилог уз решење број	1
Број регистарског улошка регистарског суда и његово седиште		1-602-00 Привредни суд Б.Полје			
Датум уписа	Ознака и број решења	Број уписа	Назив суда		
21.10.1998 год.	П.бр.690/98	2	Привредни суд Б.Полје		
1.	Фирма и седиште субјекта уписа и његов матични број				
ПРДСТВО SA OGRANICENOM ODGOVORNOSTU "PUT" d.o.o. BIJELO POLJE, PRNI CENTAR B-4. Poslovne jedinice: 1. Flav-Robna kuća Flav, 2. Poslovna jedinica Mošaje, 3. Lipljica B. Polje, 4. Gubavač - B. Polje.					
2.	Овлашћење субјекта уписа у правном промету				
Предузеће је правно лице и има право да у правном промету закључује уговоре и пружања друге правне послове и правне радње у оквиру своје правне и пос- ловне способности. Poslovne jedinice у правном промету иступају под фирмом предузећа и својим називом.					
3.	Врста и обим одговорности за обавезе субјекта уписа у правном промету и врста и обим одговорности за обавезе других субјеката				
Предузеће одговара за своје обавезе у правном промету cjelokupnom својом имовином. За обавезе у правном про- мету дијела предузећа - пословне јединице одговара преду- зеће.					
4.	Одговорност оснивача за обавезе субјекта уписа				
Оснивач одговара за обавезе пр.дузећа у случајевима и под условима propisanim Законом о предузећима.  Судија [Signature]					
Следи наставак број:			4. Прилог уз препис решења		

Овлашћено лице потписује само прилог уз пријаву, а судија — прилог уз изворник решења и регистарски лист.

ОБРАЗАЦ: Прилог уз решење број 1

DRŽAVNO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "PUT" d.o.o.
BIJELO POLJE, TRŽANI CENTAR 3-4.

Прилог уз
решење
број

2

Број регистарског улошка регистарског суда
и његово седиште

1 602-00 Privredni sud B. Polje

Ред. број	Фирма, односно назив и седиште, ознака регистра и број регистарског уписа, матични број и број рачуна оснивача односно име и адреса, лични број и број личне карте оснивача и члана	Број и датум акта о оснивању	Датум приступања
1	2	3	4
1	RAMOVIC HASAN, [REDACTED]	1/98 02.07.1998. god.	
2			
3			
4			
5			

Уписани и уплаћени основни капитал; повећање, односно смањење основног капитала

4. Прилог уз препис решења

Овлашћено лице потписује само прилог уз пријаву, а судија — прилог уз изворник решења и регистарски лист.

ОБРАЗАЦ: Прилог уз решење број 2




Издавач: НИУ Службени лист СРЈ, Београд
Ознака за поруџбину: Обр. бр. 161531

Ред. број	Укупан износ улога оснивача и члана	Врста и обим одговорности за обавезе субјекта уписа	Датум иступања
5	6	7	8
1	5.000 USD u dinarskoj protivvrijednosti po kursu NBJ na dan uplate		
2			
3			
4			
5			

Уписани и уплаћени основни капитал; повећање, односно смањење основног капитала

1. Уписани капитал 5.000 USD

Уплаћени капитал 2.500 USD po kursu NBJ na dan uplate na dan 09.07. 1998. godine.



ASIM ĐUKURIĆ

4. Прилог уз препис решења

Овлашћено лице потписује само прилог уз пријаву, а судија — прилог уз изворник решења и регистарски лист.

ОБРАЗАЦ: Прилог уз решење број 2


DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOSTI "PUT" d.o.o. BIJELO POLJE, TRENI CENTAR BR-S-4.			Прилог уз решење број	3
Број регистарског улошка регистарског суда и његово седиште		1-602-00 Privredni sud B.Polje		
Датум уписа	Ознака и број решења	Број уписа	Назив суда	
21.10.1998 god.	Fi.br.690/98	2	Privredni sud B.Polje	
1. Делатности, односно послови и послови спољнотрговинског промета субјекта уписа				
50100- Prodaja motornih vozila, 50200- Održavanje i opravka motornih vozila, 50300- Prodaja djelova i pribora za motorna vozila, 50401- Prodaja motocikala, njihovih djelova i pribora, 51110- Posredovanje u prodaji poljoprivrednih sirovina, živih životinja, tekstilnih sirovina i poluproizvoda, 51120- Posredovanje u prodaji goriva, ruda, metala i industrijskih hemikalija, 51130- Posredovanje u prodaji drvne gradje i građevinskog materijala, 51150- Posredovanje u prodaji namještaja, predmeta za domaćinstvo i metalne i gvoždjarske robe, 51160- Posredovanje u prodaji tekstila, odjeće, obuće i predmeta od kože, 51170- Posredovanje u prodaji hrane, pića i duvana, 51180- Posredovanje u specijalizovanoj prodaji posebnih proizvoda ili grupe proizvoda, na drugom mjestu nepomenutih, 51190- Posredovanje u prodaji raznovrsnih proizvoda, 51210- Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, semenjem i za životinje, 51220- Trgovina na veliko cvijećem i rastinjem, 51230- Trgovina na veliko živim životinjama, 51240- Trgovina na veliko sirovom, nedovršenom i dovršenom kožom, 51250- Trgovina na veliko sirovim duvanom, 51310- Trgovina na veliko voćem i povrćem, 51320- Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51330- Trgovina na veliko mlečnim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51340- Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pićima, 51350- Trgovina na veliko duvanskim proizvodima, 51360- Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima od šećera, 51370- Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaom i začинима, 51380- Nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pićima i duvanom, 51390- Trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući i ribu, ljuskare i mekušce, 51410- Trgovina na veliko tekstilom, 51420- Trgovina na veliko odjećom i obućom, 51430- Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo i radio i televizijskim uređajima, 51440- Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, lakovima, bojama, zidnim tapetima i sredstvima za čišćenje, 51450- Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima, 51470- Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo, 51510- Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima, 51520- Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51530- Trgovina na veliko drvetom i građevinskim materijalom, 51540- Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, uređajima i opremom za centralno grejanje, 51550- Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51560- Trgovina na veliko ostalim reprodukcionim materijalom, 51570- Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51610- Trgovina na veliko alatnim mašinama za obradu metala i drveta, 51620- Trgovina na veliko građevinskim mašinama, 51630- Trgovina na veliko mašinama za industriju tekstila i mašinama za šivenje i pletenje, 51650- Trgovina na veliko ostalim mašinama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51660- Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, priborom i spravama, uključujući i traktore, 51700- Ostala trgovina na veliko, 52110- Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama,				
Судија, 				
Следи наставак број:			4. Прилог уз препис решења	

Овлашћено лице потписује само прилог уз пријаву, а судија – прилог уз изворник решења и регистарски лист.

ОБРАЗАЦ: Прилог уз решење број 3



Издавач: НИУ Службени лист СРЈ, Београд
Ознака за поруџбину: Обр. бр. 181541

БРОЈ РЕГИСТАРСКОГ УЛОШКА РЕГИСТАРСКОГ СУДА И ЊЕГОВО СЕДИШТЕ		Наставак прилога уз решење број
Број регистарског улошка регистарског суда и његово седиште		1-602-00 Привредни суд Београда
Наставак:		
pretežno hrane, pića i duvana, 51120- Ostala trgovina na malo u prodavnicama mješovite robe, 52210- Trgovina na malo voćem i povrćem, 52220- Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52230- Trgovina na malo ribom, ljuskarima i mekušcima, 52240- Trgovina na malo hlebom, kolačima i slatkišima, 52250- Trgovina na malo alkoholnim i drugim pićima, 52260- Trgovina na malo proizvodima od duvana, 52270- Ostala trgovina na malo hranom, pićima i duvanom u specijalizovanim prodavnicama, 52320- Trgovina na malo medicinskim preparatima i ortopedskim pomagalicama, 52230- Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim preparatima, 52410- Trgovina na malo tekstilom, 52420- Trgovina na malo odjećom, 52430- Trgovina na malo obućom i predmetima od kože, 52440- Trgovina na malo namještajem i opremom za osvjtljavanje, 52450- Trgovina na malo aparatima za domaćinstvo, radio i televizijskim uređajima, 52460- Trgovina na malo metalnom robom, bojama istaklom, 52470- Trgovina na malo knjigama, novinama i pisaćim materijalom, 51480- Ostala trgovina na malo u specijalizovanim prodavnicama, 52500- Trgovina na malo polovnom robom u prodavnicama, 52610- Trgovina na malo u prodavnicama koje poštom dostavljaju naručenu robu, 52620- Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52630- ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 55232- Turistički smještaj u domaćoj radinosti, 55300- Restorani, 55400- Barovi, 60211- Prevoz putnika u drumskom saobraćaju, 60212- Prevoz putnika u gradskom saobraćaju, 60230- Ostali prevoz putnika u drumskom saobraćaju, 60240- Ostali prevoz putnika u kopnenom saobraćaju, 60250- Prevoz robe u drumskom saobraćaju, 63120- Skladišta i stovarišta, 63211- Održavanje i nega kola, 63300- Djelatnost putničkih agencija i turoperatora, pomoć turistima, na drugom mjestu nepomenuta, 63400- Aktivnost drugih posrednika u saobraćaju, 74130- Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnjenja, 74140- Konsalting i menadžment poslovi, 74402- Ostale usluge reklame i propagande, 74840- Ostale poslovne aktivnosti na drugom mjestu nepomenute, 18220- Proizvodnja ostale odjeće, 18100- Proizvodnja kožne odjeće, 18210- Proizvodnja radne odjeće, 18230- Proizvodnja rublja, 18240- Proizvodnja ostalih odjevnih predmeta i pribora, 18300- Dorada i bojenje krzna i proizvodnja predmeta od krzna, 74120- Računovodstveni i knjigovodstveni poslovi i poslovi kontrole; savjetodavni poslovi u vezi sa porezom, 65210- Finansijski lizing, 65232- Ostalo finansijsko posredovanje, 01110- Gajenje žita i drugih usjeva i zasada, 01131- Gajenje voća, - Otkup drveta, - Otkup poljoprivrednih proizvoda, - Otkup sekundarnih sirovina, - Otkup ljekobilja i šumskih plodova, Otkup proizvoda domaće radinosti, Otkup kože (sirove i suve), - Spoljna trgovina prehrambenim proizvodima, - Spoljna trgovina neprehrambenim proizvodima, Izvodjenje investicionih radova u inostranstvu i ustupanje investicionih radova stranom licu u zemlji, - Usluge međunarodnog transporta roba i putnika, - Skladištenje i konsignacija, - Lizing, - Dorada i prerada roba, - Komisiona prodaja, - Licence, - Posredovanje, - Garancije, - Franšizing, - Faktoring, - Kupovina i prodaja svih vrsta roba, - Prenošenje znanja i iskustava (know-how), - Trgovinsko zastupanje.		
Следи наставак број:		Судија, 
4. Наставак прилога уз препис решења		

Овлашћено лице потписује само прилог уз пријаву, а судија – прилог уз изворник решења и регистарски лист

ОБРАЗАЦ: Наставак прилога уз решење



Издавач: НИУ Службени лист СРЈ, Београд
 Ознака за поруџбину: Обр. бр. 161611

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOSTI "PUT" d.o.o.
BIJELO POLJE, PRVI CENTAR 3-4.

Прилог уз
решење
број

4

Број регистарског улошка регистарског суда
и његово седиште

1-602-00 Привредни суд Б.Поље

Датум уписа

Ознака и број решења

Број уписа

Назив суда

21.10.1998 год.

Fi:br.690/98

2

Привредни суд
Б.Поље

1.

Имена лица овлашћених за заступање субјекта уписа и границе њихових овлашћења


1. OVIO HADAN, direktor, neograničeno, zastupa i poslovne je-
dinice u Plavu, Rožajama, Lipnica - B. Polje, i Gubaveč B. Polje.
MUNIR LUKAC, finansijski direktor, neograničeno,
ovlašćen da raspolaze sa novčanim sredstvima
sa žiro računa.

2

Имена лица овлашћених за заступање субјекта уписа у обављању послова спољнотрговинског промета и
границе њихових овлашћења

1. OVIO HADAN, direktor, neograničeno.

MUNIR LUKAC, finansijski direktor, neograničeno,
ovlašćen da raspolaze novčanim sredstvima
sa žiro računa.



Судија,

4. Прилог уз препис решења


Следи наставак број:

Овлашћено лице потписује само прилог уз пријаву, а судија — прилог уз изворник решења и регистарски лист.

ОБРАЗАЦ: Прилог уз решење број 4



Издавач: НИУ Службени лист СРЈ, Београд
Ознака за поруџбину: Обр. бр. 161551

Д.О.О. Д.О.О.		Прилог уз решење број		5
Број регистарског улошка регистарског суда и његово седиште		1-602-00 привредни суд Б.Полје		
Под број	Назив и место пословања делова субјекта уписа са овлашћењима у правном промету	Број уписника, односно број регистарског улошка суда уписа при		
		упису	брисању	
1	2	3	4	
1	Poslovna jedinica Slav u Slavu - Dobna kula.			
2	Poslovna jedinica u nečajima ul. 1. Lebarina br. 97.			
3	Poslovna jedinica blizina u li rici			
4	Poslovna jedinica Dubavač u Dubavču kod B. Polja.			
5				
6				
7				
8				
9				
0				
Следи нов прилог уз пријаву који почиње редним бројем				
 Судија, [Потпис]				

4. Прилог уз препис решења

Овлашћено лице потписује само прилог уз пријаву, а судија – прилог уз изворник решења и регистарски лист.

ОБРАЗАЦ: Прилог уз решење број 5



Издавач: НИУ Службени лист СРЈ, Београд
Ознака за поруџбину: Обр. бр. 161561

Srauenili:

1. S. Bulatovic

2. [Signature]

Потврђује се да је овај препис истовјестан са из-
говним изворником, овјереним или простим преписом на-
писаним: машиничким, рукописним, или другим којим се састоји
од _____ табака, а из _____
Ослобођен од таксе по чл. _____ 930
Такса за овјеру по 7-ом броју _____
у износу _____
изплаћена _____
ОПШТИНА ПОЉЕ
Ос.бр. _____
30. 5. 2008



Na osnovu člana 27. Odluke o usaglašavanju Društva sa ograničenom odgovornošću "PUT-GROSS" sa Zakonom o privrednim društvima, izvršni direktor Društva, daje

P R O K U R A

LUKAČ MUNIRU, finansijskom direktoru, kao licu koje je radnom odnosu kod Društva.

Prokura je pojedinačna.

Imenovani prokurist, ovlašćen je da potpisuje novčanu i finansijsku dokumentaciju Društva i raspolaze novčanim sredstvima sa žiro računa Društva, o čemu će deponovati potpis kod Zavoda za obračun i plaćanje, Narodne banke Crne Gore.


Ova prokura upisati će se u sudski registar kod Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici.

Odluka o davanju prokure stupa na snagu na dan donošenja.

U Bijelom Polju,
12.08.2002.godine.

Izvršni direktor,

Remović Hasan



Na osnovu člana 64. i 96. st 5. Zakona o privrednim društvima (Sl. list RCG br. 6/02), Ramović Hasan iz Bijelog Polja, ulica Voja Lješnjaka br. 22. lk.br. 7767 CB Bijelo Polje, JMB građana [REDACTED] u svojstvu osnivača društva, dana 12.08.2002. godine, donosi:

O D L U K U

O usaglašavanju Društva sa ograničenom odgovornošću «PUT-GROSS» sa Zakonom o privrednim društvima

OSNIVANJE DRUŠTVA

Član 1.

Fizičko lice Ramović Hasan iz [REDACTED] osnovao je Društvo sa ograničenom odgovornošću «PUT» Bijelo Polje na dan 21.10.1998.godine, rješenjem Privrednog suda u Bijelom Polju fi.br. 690/98, reg. uložak 1-602-00, pa ovom Odlukom vrši usaglašavanje registracije Preduzeća sa Zakonom o privrednim društvima.

Društvo je organizovano kao Društvo sa ograničenom odgovornošću (u daljem tekstu: društvo), a osnivač je Ramović Hasan.

VRIJEME TRAJANJA

Član 2.

Društvo se osniva na neodređeno vrijeme.

ZAKONITOST POSLOVANJA

Član 3.

Društvo je dužno da posluje u skladu sa zakonom, dobrim poslovnim običajima i poslovnim moralom.

Osnivač ne može sa svojim Društvom zaključiti ugovor o kreditu, kauciji, garanciji, avalu ili jemstvu.

FIRMA I SJEDIŠTE DRUŠTVA

Član 4.

Pun naziv firme glasi:

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU «PUT-GROSS» BIJELO POLJE.

Skrraćeni naziv firme je: «PUT-GROSS» d.o.o. Bijelo Polje.

Član 5.

Sjedište društva je u Bijelom Polju, Tržni centar 5-4.

Član 6.

Društvo će istaći firmu na poslovnim prostorijama.

O promjeni naziva i sjedišta firme odlučuje osnivač društva.

Član 7.

Društvo ima svoj pečat i štambilj.

Pečat je okruglog oblika i na njemu je ispisan pun naziv firme.

Štambilj je pravougaoni i pored skraćenog naziva firme sadrži i mjesto za broj i datum akta.

Broj pečata, način čuvanja i njihovu upotrebu utvrđuje direktor posebnom odlukom.

Član 8.

U pravnom prometu sa trećim licima društvo ima neograničena ovlaštenja i istupa:

- u svoje ime i za svoj račun
- u svoje ime i za tuđ račun i
- u tuđe ime i za tuđ račun.

Član 9.

Društvo za obaveze u pravnom prometu sa trećim licima odgovara cjelokupnom svojom imovinom.

Osnivač ne odgovara za obaveze društva, a snosi rizik poslovanja do visine svog uloga.

DJELATNOST DRUŠTVA

Član 10.

Društvo će obavljati sljedeće djelatnosti:

50100- Prodaja motornih vozila, 50200- Održavanje i opravka motornih vozila, 50300- Prodaja djelova i pribora za motorna vozila, 50401- Prodaja motocikala, njihovih djelova i pribora, 50402- Održavanje i opravka motocikala, 50500- Trgovina na malo motornim gorivima, 51110- Posredovanje u prodaji poljoprivrednih sirovina, živih životinja, tekstilnih sirovina i poluproizvoda, 51120- Posredovanje u prodaji goriva, ruda, metala i industrijskih hemikalija, 51130- Posredovanje u prodaji drvene gradje i građevinskog materijala, 51140 - Posredovanje u prodaji mašina, industrijske opreme, brodova i aviona, 51150- Posredovanje u prodaji namještaja, predmeta za domaćinstvo i metalne i gvoždjarske robe, 51160- Posredovanje u prodaji tekstila, odjeće, obuće i predmeta od kože, 51170- Posredovanje u prodaji hrane, pića i duvana, 51180- Posredovanje u specijalizovanoj prodaji posebnih proizvoda ili grupe proizvoda, na drugom mjestu nepomenutih, 51190- Posredovanje u prodaji raznovrsnih proizvoda, 51210- Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, semenjem i za životinje, 51220- Trgovina na veliko cvijećem i rastinjem, 51230- Trgovina na veliko živim životinjama, 51240- Trgovina na veliko sirovom, nedovršenom i dovršenom kožom, 51250- Trgovina na veliko sirovim duvanom, 51310- Trgovina na veliko voćem i povrćem, 51320- Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51330- Trgovina na veliko mlečnim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51340- Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pićima, 51350- Trgovina na veliko duvanskim proizvodima, 51360- Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima od šećera, 51370- Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaom i začimima, 51380- Nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pićima i duvanom, 51390- Trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući i ribu, ljuskare i mekušce, 51410- Trgovina na veliko tekstilom, 51420- Trgovina na veliko odjećom i obućom, 51430- Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo i radio i televizijskim uređajima, 51440- Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, lakovima, bojama, zidnim tapetima i sredstvima za čišćenje, 51450- Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima, 51460-

Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima, 51470- Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo, 51510- Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima, 51520- Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51530- Trgovina na veliko drvetom i građevinskim materijalom, 51540- Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, uređajima i opremom za centralno grejanje, 51550- Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51560- Trgovina na veliko ostalim reprodukcioni materijalom, 51570- Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51610- Trgovina na veliko alatnim mašinama za obradu metala i drveta, 51620- Trgovina na veliko građevinskim mašinama, 51630- Trgovina na veliko mašinama za industriju tekstila i mašinama za šivenje i pletenje, 51640- Trgovina na veliko kancelarijskim mašinama i opremom, 51650- Trgovina na veliko ostalim mašinama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51660- Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, priborom i spravama, uključujući i traktore, 51700- Ostala trgovina na veliko, 52110- Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, pretežno hrane, pića i duvana, 52120- Ostala trgovina na malo u prodavnicama mješovite robe, 52210- Trgovina na malo voćem i povrćem, 52220- Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52230- Trgovina na malo ribom, ljuskarima i mekušcima, 52240- Trgovina na malo hljebom, kolačima i slatkišima, 52250- Trgovina na malo alkoholnim i drugim pićima, 52260- Trgovina na malo proizvodima od duvana, 52270- Ostala trgovina na malo hranom, pićima i duvanom u specijalizovanim prodavnicama, 52320 - Trgovina na malo medicinskim preparatima i ortopedskim pomagalicama, 52330- Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim preparatima, 52410- Trgovina na malo tekstilom, 52420- Trgovina na malo odjećom, 52430- Trgovina na malo obućom i predmetima od kože, 52440- Trgovina na malo namještajem i opremom za osvjehavanje, 52450- Trgovina na malo aparatura za domaćinstvo, radio i televizijskim uređajima, 52460- Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52470- Trgovina na malo knjigama, novinama i pisanim materijalom, 52480- Ostala trgovina na malo u specijalizovanim prodavnicama, 52500- Trgovina na malo polovnom robom u prodavnicama, 52610- Trgovina na malo u prodavnicama koje poštom dostavljaju naručenu robu, 52620- Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52630- ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 55232 - Turistički smještaj u domaćoj radinosti, 55300- Restorani, 55400 - Barovi, 60211 - Prevoz putnika u drumskom saobraćaju, 60212 - Prevoz putnika u gradskom saobraćaju, 60230 - Ostali prevoz putnika u drumskom saobraćaju, 60240 - Ostali prevoz putnika u kopnenom saobraćaju, 60250 - Prevoz robe u drumskom saobraćaju, 63120 - Skladišta i stovarišta, 63211 - Održavanje i nega kola, 63300- Djelatnost putničkih agencija i turoperatora, pomoć turistima na drugom mjestu nepomenuta, 63400 - Aktivnost drugih posrednika u saobraćaju, 74130 - Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnjenja, 74140 - Konsalting i menadžment poslovi, 74402 - Ostale usluge reklame i propagande, 74840 - Ostale poslovne aktivnosti na drugom mjestu nepomenute, 18220 - Proizvodnja ostale odjeće, 18100 - Proizvodnja kožne odjeće, 18210 - Proizvodnja radne odjeće, 18230 - Proizvodnja rublja, 18240 - Proizvodnja ostalih odjevnih predmeta i pribora, 18300 - Dorada i bojenje krzna i proizvodnja predmeta od krzna, 74120 - Računovodstveni i knjigovodstveni poslovi i poslovi kontrole, savjetodavni poslovi u vezi sa porezom, 65210 - Finansijski lizing, 65232 - Ostalo finansijsko posredovanje, 01110 - Gajenje žita i drugih usjeva i zasada, 01131 - Gajenje voća, - Otkup poljoprivrednih proizvoda, - Otkup stoke od poljoprivrednih proizvođača i prodaja na veliko žive stoke trećim licima, - Otkup kože (sirove i suve), - Otkup ljekobilja i šumskih plodova, - Otkup proizvoda domaće radinosti, - Otkup sekundarnih sirovina, - Otkup drveta i promet, - Spoljna trgovina prehrambenim proizvodima, - Spoljna trgovina neprehrambenim proizvodima, - Izvođenje investicionih radova u inostranstvu i ustupanje investicionih radova stranom licu u zemlji, - Usluge međunarodnog transporta roba i putnika, - Skladištenje i konsignacija, - Lizing, - Dorada i prerada roba, - Komisiona prodaja, - Licence, - Posredovanje, - Garancije, - Franšizing, - Faktoring, - Kupovina i prodaja svih vrsta roba, - Prenošenje znanja i iskustava (know-how), - Trgovinsko zastupanje.

Član 11.

Društvo može da zaključuje ugovore i obavlja i druge poslove prometa roba i usluga, samo u okviru djelatnosti upisanih u sudski registar. Izuzetno, društvo može, bez upisa u registar da obavlja i druge djelatnosti koje služe djelatnosti upisanoj u Registar, koje se uobičajeno obavljaju uz te djelatnosti, u manjem obimu ili privremeno.

Član 12.

Odluku o promjeni djelatnosti društva donosi osnivač.

Odluka se donosi u pismenoj formi i prijavljuje registarskom sudu.

Član 13.

Društvo obavlja i razvija svoju djelatnost razvijanjem i unapređivanjem poslovnih veza sa stranim i domaćim partnerima, i odnosa saradnje raznim modalitetima sa drugim firmama uključujući i trajne kooperantske odnose.

KAPITAL (SREDSTVA) DRUŠTVA

Član 14.

Osnivač obezbjeđuje sredstva za osnivanje i rad društva u iznosu od 237.000 EURA što čine osnovna sredstva, što je iskazano kroz bilans stanja Društva na dan 31.12.2001.godine.

Član 15.

Ulozi u društvu ne mogu biti u radu i uslugama.

Društvo ne može sticati sopstveni udio niti ga može povlačiti.

Društvo može sticati sopstvene udjele besplatno i na osnovu pravnog sljedbeništva.

KNJIGA OSNIVAČA

Član 16.

U društvu se vodi knjiga članova Društva u skladu sa zakonom.

PRAVNI ODNOS IZMEDJU DRUŠTVA I ČLANOVA

Član 17.

Osnivač društva ne može se osloboditi obaveze unošenja uloga u imovinu društva. Osnivač društva ne može svoju obavezu unošenja uloga prebiti sa potraživanjem od društva.

Udio koji se stiče na osnovu uloga pripada jednom licu-osnivaču, a za slučaj da osnivač donese odluku o povećanju broja osnivača svakom od osnivača pripada udio shodno ulogu. Ako su više lica vlasnici jednog udjela, ta lica se u odnosu na društvo smatraju jednim članom i svoja prava ostvaruju preko zajedničkog predstavnika, a za obaveze koje terete člana odgovaraju solidarno. Članovi društva koji su vlasnici jednog udjela, mogu se sporazumjeti da u odnosima između njih na tom udjelu učestvuju prema jednakim ili različitim djelovima.

Pravne radnje društva prema vlasnicima jednog udjela dejstvuju prema svim vlasnicima tog udjela i kad su izvršene prema jednom od njih.

Društvo može članu društva kao dokaz za udio izdati potvrdu o udjelu.

Potvrda nema svojstvo hartije od vrijednosti. Potvrda glasi na ime.

SPOREDNE ČINIDBE

Član 18.

Član društva može preduzeti obavezu ispunjenja i sporednih činidbi.

DOPUNSKKE UPLATE

Član 19.

Osnivač društva može utvrditi obavezu dopunskih uplata i visinu tih uplata. Dopunske uplate ne uvećavaju ulog i udio članova kao ni osnovni kapital. Odluka se donosi u pismenoj formi. Dopunske uplate određuju se srazmjerno ulozima. Obavezu dopunske uplate osnivač ne može prebiti sa potraživanjem od društva.

Član 20.

Članu društva mogu se vratiti dopunske uplate, koje ne služe za pokriće osnovnog kapitala u slučaju gubitka, ali ne prije isteka roka od 30 dana, od dana objavljivanja odluke o vraćanju. Vraćene dopunske uplate smatraju se kao da nijesu bile uplaćene.

PRIJENOS UDJELA

Član 21.

Udio se ne može prenositi, osim u slučajevima predviđenim Zakonom.

Član 22.

Prijenos u izvršnom postupku izvršiti će se u skladu sa pravilima izvršnog postupka i Zakona.

Član 23.

Smrću ili prestankom člana društva udio se prenosi na nasljednika ili pravnog sledbenika.

Naslednik ili pravni sledbenik, sticanjem udjela postaje član društva.

Naslednik ili pravni sledbenik može udio prodati ili povući.

Ako naslednik ili pravni sledbenik povlači udio, udio se povlači uz naknadu njegove vrijednosti u skladu sa odredbama o smanjenju osnovnog kapitala. U tom slučaju pokreće se redovna likvidacija društva, kod suda.

Član 24.

U slučaju prenosa udjela, za obaveze iz članskog odnosa, društvu solidarno odgovaraju prenosilac i sticalac udjela. Prijenos udjela povlači izmjenu odluke. Udio se prenosi Ugovorom u pismenoj formi.

Sticalac udjela obavezan je da prijavi društvu promjenu vlasnika i vrijeme promjene radi upisa u knjigu članova društva.

Prijenos udjela ima pravno dejstvo prema društvu od momenta upisa prenosa u knjigu članova društva.

Član 25.

Udio se može podijeliti u slučaju nasljedivanja, pravnog sledbeništva člana i prenosa.

Na prijenos udjela primjenjuju se odredbe odgovarajućeg Zakona.

ZASTUPANJE DRUŠTVA

Član 26.

Društvo zastupa i predstavlja izvršni direktor neograničeno.

Izvršni direktor može u okviru svojih ovlašćenja dati drugom licu ovlašćenje za zastupanje društva.

Član 27.

Izvršni direktor društva može uz saglasnost osnivača, određenom licu dati prokuru. Davanje prokure se upisuje u Registar suda. Prestanak prokure prijavljuje se sudu u roku od 3 dana od dana prestanka ovlašćenja. Prokura može biti pojedinačna.

ORGANI DRUŠTVA

Član 28.

Poslove skupštine i odbora direktora društva vrši osnivač društva, za vrijeme dok društvo posluje kao jednočlano.

Član 29.

Djelokrug osnivača kao upravljača društva je da:

- donosi statut društva,
- postavlja i razrješava izvršnog direktora društva,
- utvrđuje poslovnu politiku društva,
- utvrđuje polugodišnji i godišnji obračun društva,
- odlučuje o raspodjeli godišnje dobiti i pokriću gubitaka,
- odlučuje o povećanju i smanjenju osnovnog kapitala,
- odlučuje o statusnim promjenama, promjeni oblika i prestanku društva,
- odlučuje i o drugim pitanjima utvrđenim saveznim zakonom, osnivačkim aktom i statutom.

Član 30.

Izvršni direktor društva je osnivač Ramović Hasan, zastupa društvo u unutrašnjem i spoljnotrgovinskom prometu, bez ograničenja, u skladu sa ovom Odlukom, Statutom i Zakonom.

Član 31.

Društvom rukovodi izvršni direktor Društva.

Osnivač obavlja funkciju izvršnog direktora Društva.

Mandat izvršnog direktora traje 4 (četiri) godine i nije ograničen broj mandata.

Izvršni direktor može biti smijenjen i prije isteka mandata.

Član 32.

Izvršni direktor društva:

- organizuje i vodi poslovanje društva,
- zastupa društvo,
- stara se o zakonitosti rada društva i odgovara za zakonitost rada društva,
- obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom o privrednim društvima, osnivačkim aktom i statutom.

UTVRDJIVANJE I RASPOREDJIVANJE DOBITI

Član 33.

Dobit pripada osnivaču društva.

Raspodjela dobiti vrši se po godišnjem obračunu.

Odluku o raspodjeli donosi osnivač.

Gubitak pokriva osnivač do visine osnivačkog kapitala uplaćenog u novcu.

Član 34.

Osnivač pokriva gubitak društva saglasno Zakonu o privrednim društvima.

PROMJENA OBLIKA DRUŠTVA

Član 35.

Društvo može da promijeni oblik u drugi oblik ako ispunjava uslove za osnivanje tog oblika utvrđene Zakonom o privrednim društvima.

Odluku o promjeni oblika društva donosi osnivač.

Društvu može da pristupi još jedan ili više suosnivača, pod uslovima koje odredi osnivač u skladu sa Zakonom, ovom Odlukom i Statutom.

POSLOVNA TAJNA

Član 36.

U interesu očuvanja bezbjednosti i uspjehnog privredjivanja, pojedini podaci o poslovanju, razvoju i odnosima u društvu, predstavljaju poslovnu tajnu i mogu se saopštavati trećim licima samo na način propisan Zakonom, ovom Odlukom i drugim opštim aktom, kao i Statutom društva.

Član 37.

Poslovnom tajnom smatraju se isprave i podaci koji predstavljaju tajnu poslovanja, proizvodnje, rezultati istraživačkog rada i druge isprave i podaci čije bi saopštavanje neovlašćenim licima, zbog njihove prirode, značaja i karaktera bilo protivno interesima društva.

Član 38.

Opštim aktom o poslovnoj i drugoj tajni, saglasno odredbama ove Odluke i Statuta bliže se određuju način rukovanja dokumentima i podacima koji predstavljaju poslovnu tajnu, uslove i postupak čuvanja poslovne tajne, mjere za povrede obaveze čuvanja poslovne tajne i druga pitanja od interesa za čuvanje poslovne tajne.

ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Član 39.

Osnivači su dužni da u društvu organizuju obavljanje djelatnosti kojom se osigurava bezbjednost na radu, kao i da sprovode potrebne mjere zaštite na radu i zaštitu životne okoline saglasno zakonskim propisima koji regulišu ovu materiju.

ZAVRŠNE ODREDBE

Član 40.

Za sve što nije regulisano ovom Odlukom, primjenjivati će se odredbe Statuta društva, Zakona o privrednim društvima i drugi propisi koji regulišu ovu materiju.

Član 41.

Prava i obaveze radnika u društvu regulišu se normativnim aktima, u skladu sa Zakonom i Kolektivnim ugovorom.

Član 42.

Pojedina pitanja iz rada društva osnivač će uređiti posebnim aktima.

Član 43.

Osnivač društva donosi Statut društva u skladu sa Zakonom.

Član 44.

Društvo prestaje:

- odlukom osnivača o prestanku rada društva,
- i u drugim slučajevima predviđenim zakonom.


Član 45.

U slučaju likvidacije društva, iz imovine društva koja preostaje poslije namirenja povjerilaca, prvo se vraćaju dopunske uplate a preostali dio se vraća osnivaču.

Član 46.

Društvo nastavlja sa radom u skladu sa važećim zakonskim propisima.

O z n i m a ě,



Ramović Hasan

Ov.br. 16/2002

Potvrđujem da je Ramović Hasan svojeručno potpisao ovu Odluku o usaglašavanju d.o.o. «PUT-GROSS» sa Zakonom o privrednim društvima.

Istovjetnost imenovanog utvrđena je na osnovu lične karte br. 7767 CB Bijelo Polje.

*U Bijelom Polju,
12.08.2002.godine.*


Općinska kancelarija
Bijelo Polje
KAT.
Popović Radoslav

P U N O M O Ć J E

Ovlašćujem Rabrenović Nadu iz [REDACTED], lična karta br. [REDACTED] da u ime i za račun osnivača „PUT-GROSS“ d.o.o. iz Bijelog Polja, osnivača Ramović Hasana, preda dokumentaciju i preuzme potvrdu o preregistraciji „PUT-GROSS“ d.o.o. kod Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici.

U Bijelom Polju,
12.08.2002.godine.


V L A S T O D A V A C,


Ramović Hasan
[REDACTED]

Potvrđujem da je Ramović Hasan iz Bijelog Polja svojeručno potpisao ovo punomoćje.

Istovjetnost imenovanog je utvrđjena na osnovu lične karte br. [REDACTED] Centra bezbjednosti Bijelo Polje.

U Bijelom Polju,
12.08.2002.godine.

Ovjeru izvršio,
ADVOKAT,

Popović Ranislav
advokatska kancelarija
Ranislav Popović
Bijelo Polje
tel/fax: 086/27-544, stan: 455

Na osnovu člana 64. i 96. st. 5. Zakona o privrednim društvima («Sl. list RCG» br. 6/02), odredbi Odluke o usaglašavanju Društva sa ograničenom odgovornošću «PUT-GROSS» sa Zakonom o privrednim društvima, osnivač Društva dana 12.08.2002.godine, donosi,

S T A T U T

DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU «PUT-GROSS» BIJELO POLJE

OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Statutom «PUT-GROSS» d.o.o., uređuju se odnosi u radu i poslovanju društva, a naročito:

- firma, sjedište društva i unutrašnja organizacija,
- djelatnost društva,
- ukupni iznos osnovnog kapitala i način upisa i uplate uloga,
- dioba dobiti i način snošenja rizika i pokrivenje gubitaka,
- izboru, opozivu i djelokrugu organa društva,
- zastupanju,
- rezervama,
- način promjene oblika društva,
- prestanak društva,
- postupak izmjene statuta društva,
- drugim pitanjima od značaja za rad društva.

FIRMA, SJEDIŠTE DRUŠTVA I UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA

Pravni položaj

Član 2.

Preduzeće se organizuje kao Društvo kapitala, oblik Društva je: Društvo sa ograničenom odgovornošću (u daljem tekstu: društvo).

Društvo je samostalna organizaciona, ekonomska i poslovna cjelina, osnovano Odlukom o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću.

Član 3.

Društvo odgovara za svoje obaveze cjelokupnom svojom imovinom – potpuna odgovornost, osnivač ne odgovara za obaveze društva, a snosi rizik za poslovanje društva do visine uložених sredstava.

Član 4. Društvo ima svojstvo pravnog lica, sa pravima, obavezama i odgovornostima koje ima na osnovu Zakona, osnivačkog akta i ovog Statuta.

U pravnom prometu sa trećim licima društvo ima neograničena ovlašćenja i istupa:

- u svoje ime i za svoj račun,
- u svoje ime i za tuđi račun i
- u tuđe ime i za tuđi račun.

Član 5. Društvo je dužno da posluje u skladu sa zakonom, dobrim poslovnim običajima i poslovnim moralom.

Firma i sjedište

Član 6. Firma Društva je: DRUŠTVO ZA OGRANIČENOM ODGOVORNOSTU "PUT-GROSS, BIJELO POLJE. Skraćeni naziv firme je: "PUT-GROSS, d.o.o. Bijelo Polje.

Član 7. Sjedište društva je u Bijelom Polju, Tržni centar 5-4. Društvo će istadi firmu na poslovnim prostorima.

O promjeni naziva i sjedišta firme odlučuje osnivač društva.

Pечат i stambili

Član 8. Društvo ima svoj pečat i stambili: Pечат je okruglog oblika i na njemu je ispisana puna naziv firme. Stambili je pravougaoni i pored skraćenog naziva firme sadrži i mjesto za broj i datum akta.

Broj pečata, način čuvanja i njihovu upotrebu utvrđuje osnivač posebnom odlukom.

Unutrašnja organizacija društva

Član 9. Osnivač društva, zavisno od karaktera procesa rada i uslova, organizuje rad po djelovima društva. Djelovi društva, osnivaju se odlukom osnivača društva. Osnivač društva donosi odluku o promjeni unutrašnje organizacije društva.

Član 10. Djelove društva u smislu prethodnog člana utvrđuju osnivajući posebnom Odlukom, a mogu se ustanoviti:

- služba zajedničkih poslova,
- komercijalna služba,
- služba proizvodnje,
- služba prodaje, trgovinovodstva i finansija,
- predstavništva, poslovne jedinice, prodavnice, restorani, kafane i sl.

DJELATNOST DRUŠTVA

Član 11.

Društvo će obavljati sljedeće djelatnosti:

50100- Prodaja motornih vozila, 50200- Održavanje i opravka motornih vozila, 50300- Prodaja dijelova i pribora za motorna vozila, 50401- Prodaja motocikala, njihovih dijelova i pribora, 50402- Održavanje i opravka motocikala, 50500- Trgovina na malo motornim gorivima, 51110- Posredovanje u prodaji poljoprivrednih sirovina, živih životinja, tekstilnih sirovina i poluproizvoda, 51120- Posredovanje u prodaji goriva, ruda, metala i industrijskih hemikalija, 51130- Posredovanje u prodaji drvene gradje i građevinskog materijala, 51140 - Posredovanje u prodaji mašina, industrijske opreme, brodova i aviona, 51150- Posredovanje u prodaji namještaja, predmeta za domaćinstvo i metalne i gvoždjarske robe, 51160- Posredovanje u prodaji tekstila, odjeće, obuće i predmeta od kože, 51170- Posredovanje u prodaji hrane, pića i duvana, 51180- Posredovanje u specijalizovanoj prodaji posebnih proizvoda ili grupe proizvoda, na drugom mjestu nepomenutih, 51190- Posredovanje u prodaji raznovrsnih proizvoda, 51210- Trgovina na veliko znastim proizvodima, semenjem i za životinje, 51220- Trgovina na veliko cvijećem i rastinjem, 51230- Trgovina na veliko živim životinjama, 51240- Trgovina na veliko sirovom, nedovršenom i dovršenom kožom, 51250- Trgovina na veliko sirovim duvanom, 51310- Trgovina na veliko voćem i povrćem, 51320- Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51330- Trgovina na veliko mlečnim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51340- Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pićima, 51350- Trgovina na veliko duvanskim proizvodima, 51360- Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima od šećera, 51370- Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaom i začинима, 51380- Nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pićima i duvanom, 51390- Trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući i ribu, ljuskare i mekušce, 51410- Trgovina na veliko tekstilom, 51420- Trgovina na veliko odjećom i obućom, 51430- Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo i radio i televizijskim uređajima, 51440- Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, lakovima, bojama, zidnim tapetima i sredstvima za čišćenje, 51450- Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima, 51460- Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima, 51470- Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo, 51510- Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima, 51520- Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51530- Trgovina na veliko drvetom i građevinskim materijalom, 51540- Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, uređajima i opremom za centralno grejanje, 51550- Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51560- Trgovina na veliko ostalim reprodukcionskim materijalom, 51570- Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51610- Trgovina na veliko alatnim mašinama za obradu metala i drveta, 51620- Trgovina na veliko građevinskim mašinama, 51630- Trgovina na veliko mašinama za industriju tekstila i mašinama za šivenje i pletenje, 51640- Trgovina na veliko kancelarijskim mašinama i opremom, 51650- Trgovina na veliko ostalim mašinama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51660- Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, priborom i spravama, uključujući i traktore, 51700- Ostala trgovina na veliko, 52110- Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, pretežno hrane, pića i duvana, 52120- Ostala trgovina na malo u prodavnicama mješovite robe, 52210- Trgovina na malo voćem i povrćem, 52220- Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52230- Trgovina na malo ribom, ljuskarima i mekušcima, 52240- Trgovina na malo hljebom, kolačima i slatkišima, 52250- Trgovina na malo alkoholnim i drugim pićima, 52260- Trgovina na malo proizvodima od duvana, 52270- Ostala trgovina na malo hranom, pićima i duvanom u specijalizovanim prodavnicama, 52320 - Trgovina na malo medicinskim preparatima i ortopedskim pomagalicama, 52330- Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim preparatima, 52410- Trgovina na malo tekstilom, 52420- Trgovina na malo odjećom, 52430- Trgovina na malo obućom i predmetima od kože, 52440- Trgovina na malo namještajem i opremom za osvjtljavanje, 52450- Trgovina na malo aparatima za domaćinstvo, radio i televizijskim uređajima, 52460- Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52470- Trgovina na malo knjigama, novinama i pisaćim materijalom, 52480- Ostala trgovina na malo u specijalizovanim prodavnicama, 52500- Trgovina na malo polovnom robom u prodavnicama, 52610- Trgovina na malo u prodavnicama koje poštom dostavljaju naručenu robu, 52620- Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52630- ostala trgovina na malo izvan prodavnica.

55232 - Turistički smještaj u domaćoj radinosti, 55300- Restorani, 55400 - Barovi, 60211 - Prevoz putnika u drumskom saobraćaju, 60212 - Prevoz putnika u gradskom saobraćaju, 60230 - Ostali prevoz putnika u drumskom saobraćaju, 60240 - Ostali prevoz putnika u kopnenom saobraćaju, 60250 - Prevoz robe u drumskom saobraćaju, 63120 - Skladišta i stovarišta, 63211 - Održavanje i nega kola, 63300- Djelatnost putničkih agencija i turoperatora, pomoć turistima na drugom mjestu nepomenuta, 63400 - Aktivnost drugih posrednika u saobraćaju, 74130 - Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnjenja, 74140 - Konsalting i menadžment poslovi, 74402 - Ostale usluge reklame i propagande, 74840 - Ostale poslovne aktivnosti na drugom mjestu nepomenute, 18220 - Proizvodnja ostale odjeće, 18100 - Proizvodnja kožne odjeće, 18210 - Proizvodnja radne odjeće, 18230 - Proizvodnja rublja, 18240 - Proizvodnja ostalih odjevnih predmeta i pribora, 18300 - Dorada i bojenje krzna i proizvodnja predmeta od krzna, 74120 - Računovodstveni i knjigovodstveni poslovi i poslovi kontrole, savjetodavni poslovi u vezi sa porezom, 65210 - Finansijski lizing, 65232 - Ostalo finansijsko posredovanje, 01110 - Gajenje žita i drugih usjeva i zasada, 01131 - Gajenje voća, - Otkup poljoprivrednih proizvoda, - Otkup stoke od poljoprivrednih proizvođača i prodaja na veliko žive stoke trećim licima, - Otkup kože (sirove i suve), - Otkup lijekobilja i šumskih plodova, - Otkup proizvoda domaće radinosti, - Otkup sekundarnih sirovina, - Otkup drveta i promet, - Spoljna trgovina prehrambenim proizvodima, - Spoljna trgovina neprehrambenim proizvodima, - Izvođenje investicionih radova u inostranstvu i ustupanje investicionih radova stranom licu u zemlji, - Usluge međunarodnog transporta roba i putnika, - Skladištenje i konsignacija, - Lizing, - Dorada i prerada roba, - Komisiona prodaja, - Licence, - Posredovanje, - Garancije, - Franchizing, - Faktoring, - Kupovina i prodaja svih vrsta roba, - Prenosjenje znanja i iskustava (know-how), - Trgovinsko zastupanje.

Član 12.

Društvo može da zaključuje ugovore i obavlja i druge poslove prometa roba i usluga, samo u okviru djelatnosti upisanih u sudski registar. Izuzetno, društvo može, bez upisa u registar, da obavlja i druge djelatnosti koje služe djelatnosti upisanoj u Registar, koje se uobičajeno obavljaju uz te djelatnosti, u manjem obimu ili privremeno.

Član 13.

Odluku o promjeni djelatnosti društva donosi osnivač.

Član 14.

Društvo obavlja i razvija svoju djelatnost razvijanjem i unapređivanjem poslovnih veza sa stranim i domaćim partnerima i odnosa saradnje raznim modalitetima sa drugim firmama uključujući i trajne kooperantske odnose.

KAPITAL (SREDSTVA) DRUŠTVA

Član 15.

Osnivač obezbjeđuje sredstva za osnivanje i rad društva u iznosu od 237.000 EURA što čine osnovna sredstva, što je iskazano kroz bilans stanja Društva na dan 31.12.2001.godine.

UTVRDJIVANJE I RASPOREDJIVANJE DOBITI

Član 16.

Osnivač ima pravo na udio u dobiti utvrđenoj godišnjim bilansom.

Član 17.

Tokom poslovne godine osnivač društva ima pravo na dividendu odnosno među-dividendu, s tim da iznos među-dividende ne prelazi 50% dobiti iz prethodne godine.

Član 18.

Osnivač pokriva gubitak društva saglasno Zakonu o privrednim društvima.

ORGANI DRUŠTVA

Član 19.

Poslove skupštine i upravnog odbora društva vrši osnivač društva.

Član 20.

Djelokrug osnivača kao upravljača društva je da:

- donosi statut društva,
- postavlja i razrješava izvršnog direktora društva,
- utvrđuje poslovnu politiku društva,
- utvrđuje polugodišnji i godišnji obračun društva,
- odlučuje o raspodjeli godišnje dobiti i pokriću gubitaka,
- odlučuje o povećanju i smanjenju osnovnog kapitala,
- odlučuje o statusnim promjenama, promjeni oblika i prestanku društva,
- odlučuje i o drugim pitanjima utvrđenim Zakonom o privrednim društvima, osnivačkim aktom i statutom.

Član 21.

Osnivač odlučuje o:

- usvajanje odnosno izmjene statuta društva,
- postavljanje i razrješavanje izvršnog direktora društva,
- donošenje investicionih odluka,
- zaključivanje dugoročnih zajmova,
- povećanje ili smanjenje kapitala društva,
- odobravanje bilansa imovine i bilansa uspjeha,
- svaka prodaja, zakup ili zamjena imovine preduzeća bez obzira na vrijednost,
- odlučivanje o statusnim promjenama i prestanku društva.

Član 22.

Odluke koje se donesu u vršenju funkcije upravljanja društvom upisuju se u knjigu odluka društva.

ZASTUPANJE DRUŠTVA

Član 23.

Izvršni direktor društva:

- organizuje i vodi poslovanje društva,
- zastupa društvo,
- stara se o zakonitosti rada društva i odgovara za zakonitost rada društva,
- obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom o privrednim društvima, osnivačkim aktom i ovim statutom.

Član 24.

Društvo zastupa i predstavlja izvršni direktor neograničeno.

Izvršni direktor može u okviru svojih ovlaštenja dati drugom licu ovlaštenje za zastupanje društva.

Član 25.

Izvršni direktor društva, zastupa društvo u unutrašnjem i spoljnotrgovinskom prometu, bez ograničenja, u skladu sa Zakonom, Odlukom o osnivanju i ovim Statutom.

Član 25.

Društvo ima obveznu rezervu.
U obveznu rezervu svake godine od dobiti društva se unosi najmanje 5% dok rezerva ne dostigne utvrđenu stazujuću prema osnovnom kapitalu, a najmanje 10% osnovnog kapitala.
Ako se obavezna rezerva iz stava 2. ovog člana smanji, mora se dopuniti do propisanog iznosa.

PROMJENA OBILIKA DRUŠTVA

Član 27.

Društvo može da promijeni oblik u drugi oblik ako ispunjava uslove za osnivanje tog oblika utvrdjene Zakonom o privrednim društvima.
Društvu može da pristupi još jedan ili više suosnivača, pod uslovima koje odredi osnivač, u skladu sa Zakonom.

POSLOVNA TAJNA

Član 28.

U interesu očuvanja bezbjednost i uspjeha privredjivanja, pojedini podaci o poslovanju, razvoju i odnosima u društvu, predstavljaju poslovnu tajnu i mogu se saopštavati trećim licima samo na način propisan zakonom, ovim Statutom i drugim opštim aktom, kao i odlukom o osnivanju.

Član 29.

Poslovnom tajnom smatraju se isprave i podaci koji predstavljaju tajnu poslovanja, proizvodnje, rezultati istraživačkog rada i druge isprave i podaci čije bi saopštavanje neovlaštenim licima, zbog njihove prirode, značaja i karaktera bilo protivno interesima društva.

PRESTANAK DRUŠTVA

Član 31.

Društvo prestaje:
- ako mu je izrečena mjera zabrane obavljanja djelatnosti zbog toga što ne ispunjava uslove za obavljanje djelatnosti, a u roku određenom u izrečenj mjeri ne ispunjava uslove, odnosno ne promijeni djelatnost,
- ako prestanu da postoje prirodni i drugi uslovi za obavljanje djelatnosti, odlukom osnivača (dobrovoljna likvidacija),
- ako se pravosnažnom odlukom suda utvrdi ništavost upisa u registar, ako ne obavlja djelatnost duže od dvije godine neprekidno, stečajem,
- ako se osnovni kapital društva smanji ispod minimalnog iznosa kapitala propisanog Zakonom,
- spajanjem sa drugim preduzećem ili podjelom društva, u drugim slučajevima predviđenim Zakonom.

POSTUPAK IZMJENE STATUTA

Član 32.

Izmjene i dopune ovog statuta, mogu se vršiti samo odlukom osnivača u skladu sa Zakonom.

OSNOVI I MJERILA ZA RASPODJELU SREDSTAVA ZA PLATE

Član 33.

Radniku u društvu pripada plata po osnovu tekućeg rada, a koja mu služi za zadovoljenje njegovih ličnih potreba, kao i za zadovoljavanje zajedničkih i opštih društvenih potreba koje se podmiruju iz njegove plate.

Član 34.

Plata svakog radnika se utvrđuje prema rezultatima njegovog rada i prema njegovom ličnom doprinosu, koji je svojim tekućim i minulim radom dao povećanju dohotka društva, a u skladu sa načelima raspodjele prema radu.

Pri utvrđivanju vrijednosti rada i ostvarenih rezultata rada, uzima se u obzir složenost posla, uslova rada, odgovornost, potrebno radno iskustvo, obim, kvalitet, ostvarene uštede i drugi pokazatelji.

Član 35.

Opštim aktom utvrdit će se:

- *način utvrđivanja mase sredstava za plate i naknade,*
- *osnovi i mjerila za raspodjelu sredstava po osnovu tekućeg i minulog rada,*
- *način obračuna i isplate akontacije plate, njihov konačan obračun i dr.*

Član 36.

Za podmirivanje svojih zajedničkih potreba u društvu se koriste sredstva zajedničke potrošnje i to:

- *za rješavanje stambenih pitanja,*
- *regres za korišćenje godišnjeg odmora,*
- *stručno osposobljavanje kadrova,*
- *davanje otpremnine prilikom odlaska radnika u penziju,*
- *pomoć u slučaju smrti radnika ili člana njegove porodice,*
- *solidarne pomoći bolesnim radnicima i dr.*

Opštim aktom utvrdiće se uslovi i način korišćenja sredstava zajedničke potrošnje.

Član 37.

Opštim aktom, kolektivnim ugovorom, na osnovu Zakona uredit će se konkretni odnosi u vezi sticanja i raspodjele sredstava za plate, zajedničku potrošnju i druga davanja.

PRAVA, OBAVEZE I ODGOVORNOST U OSTVARIVANJU MEDJUSOBNIH RADNIH ODNOSA U DRUŠTVU

Član 38.

U Društvu se kolektivnim ugovorom i opštim aktom, utvrđuju medjusobna prava, obaveze i odgovornosti u radu, naročito: uslovi i način zasnivanja radnog odnosa, ostvarivanje prava, obaveza i odgovornosti iz medjusobnih radnih odnosa, prijemu pripravnika, ostvarivanju zaštite na radu, disciplinska i materijalna odgovornost radnika i druga pitanja.

Član 39.

Aktima iz člana 38. ovog Statuta, bliže se utvrđuju:

- poslovi i radni zadaci na koje se mogu primati radnici na određeno vrijeme, po kojem postupku i dr.,
- poslovi i radni zadaci za koje se probnim radom vrši provjera stručnih i drugih radnih sposobnosti radnika prije zasnivanja radnog odnosa,
- kriterijumu, uslovi i postupak zasnivanja radnog odnosa sa pripravnicima,
- postupak raspisivanja i sprovođenja oglasa, iznog kandidata, saopštavanje rezultata oglasa i dr.

Član 40.

Radnici opštim aktom uređuju sva pitanja iz oblasti zaštite na radu, a što podrazumijeva da u procesu rada stvaraju uslove koji obezbjeđuju zdravstvenu, higijensko-tehničku i drugu zaštitu na radu i da se pridržavaju propisanih mjera u pogledu radnih i poslovnih prostorija, te da obezbijede zaštitu od drugih štetnih uticaja na njihovu zdravstvenu i radnu sposobnost.

Član 41.

U društvu, radnici su međusobno i lično odgovorni za savjesno izvršavanje radnih obaveza u radnom odnosu.

Radnik odgovara za povredu radnih obaveza i druge povrede radne discipline učinjene sopstvenom krivicom.

U društvu za učinjene povrede, radnih obaveza, radnik odgovara disciplinski i materijalno.

Član 42.

Za povredu radnih obaveza i druge povrede radne discipline, radniku se mogu izreći mjere utvrdjene zakonom.

Član 43.

Izvršni direktor društva za učinjenu povredu radne obaveze izriče mjere: javnu opomenu, novčanu kaznu i mjeru prestanka radnog odnosa.

Član 44.

Opštim aktom društva, bliže će se regulisati disciplinska i materijalna odgovornost radnika.

ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Član 45.

Osnivač je dužan da u društvu organizuje obavljanje djelatnosti kojom se osigurava bezbjednost na radu, kao i da sprovode potrebne mjere zaštite na radu i zaštitu životne sredine saglasno zakonskim propisima koji regulišu ovu materiju.

Član 46.

Mjere zaštite životne i radne sredine obuhvataju: primjenu savremenih tehničko-mnolških rješenja koja obezbjeđuju sprečavanje, odnosno otklanjanje zagađivanja životne i radne sredine, otklanjanje uzroka koji dovode do otežavanja uslova rada i sl.

ORGANIZACIJA RADNIKA

Član 47.

Izvršni direktor društva je dužan da radnike i Osnovnu organizaciju sindikata obavještava o svim pitanjima neophodnim za rad društva o cjelokupnom poslovanju društva, o prihodima i raspodjeli dohotka i sredstava za plate, o materijalnom i finansijskom stanju i dr.

VIZACIJA SINDIKATA

Član 48.

U društvu se po potrebi organizuje sindikalna organizacija.

ZAVRŠNE ODREDBE

Član 49.

Za sve što nije regulisano ovim Statutom, primjenjivati će se odredbe Zakona o privrednim društvima i drugih propisa koji regulišu ovu materiju.

Član 50.

Pojedina pitanja iz rada društva osnivač će urediti posebnim odlukama (aktima).


Član 51.

Društvo se osniva na neodređeno vrijeme.

Član 52.

Statut stupa na snagu danom donošenja.

*U Bijelom Polju,
12.08.2002.god.*

Osnivač.

Ramović Hassan

ПРИВРЕДНИ СУД У ПОДГОРИЦИ
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР

Примљено из руке _____ преко поште _____

дана 30.06. Предато на пошту дана _____

препоручено дана, _____

Број: 15 Број пријаве _____ прилога. Такса ЕУР _____

Матични број

0	2	0	6	6	3	6	0	сифра	0	7	0	2	1	9
---	---	---	---	---	---	---	---	-------	---	---	---	---	---	---

дјелатности

NAZIV PRIVREDNOG DRUSTVA: "PUT – GROSS" d.o.o.
SJEDISTE PRIVREDNOG DRUSTVA: BIJELO POLJE

5-0089611/001

BILANS STANJA – BS(PD)
NA DAN 31.12.2002 GODINE

(U 000 EUR)

R.br.	pozicija	Napo mena	Tekuca godina	Prethodna godina
	A K T I V A			
	Stalna imovina			
1	Neuplaceni upisani kapital			
2	Nematerijalna imovina			
3	Materijalna imovina	4	163.622	185.739
4	Dugorocni finansijski plasmani	5	119.060	
5	Ostala dugorocna potrazivanja			
6	Odlozeni porezi			
	Obrtna imovina			
7	Zalihe	6	873.956	823.871
8	Potrazivanja od kupaca	7	1.022.898	773.337
9	Sopstvene akcije			
10	Kratkorocni plasmani			
11	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	8	11.609	54.358
12	Unaprijed placeni troškovi			
13	Obracunati a nenaplac. prihodi			
14	Ostala obrtna imovina			
	Ukupna aktiva		2.191.145	1.837.305
	P A S I V A			
	Kapital i rezerve			
15	Upisani kapital – udjeli	9	43.645	34.007
16	Emisiona premija			
17	Revalorizaciona rezerva	10	29.100	29.100
18	Ostale rezerve	11	9.995	9.995
19	Nerasporedjeni dobitak/gubitak	12	332.595	263.600

	Dugorocne obaveze			
20	Dugorocne obaveze			
21	Odloženi porezi			
22	Odloženi prihodi			
23	Ostale dugorocne obaveze			
	Kratkorocne obaveze			
24	Kratkorocne obaveze iz poslov.	13	1.623.770	1.459.023
25	Kratkorocne finansijske obaveze	14	114.046	
26	Obaveze za poreze	15	37.994	41.580
27	Obracunate obaveze			
	Ukupna pasiva		2.191.145	1.837.305

Obrazac propisan na osnovu clana 17 i 18 Zakona o racunovodstvu i reviziji (Sl.list RCG br 6/02) i clanom 22 IV Direktive EU (br.78/660/EEC)

Napomenama uz finansijske iskaze daje se opis primijenjenih politika i analiticko pojasnjavanje materijalno znacajnih bilansnih pozicija.

U Rozajama 30.06.2003 godine Lice odgovorno za
sastavljanje bilansa



Racovodilac
privrednog drustva

Pecat CRPS – Privredni sud

Kontrolu izvrsili

1.

Pecat DJP

Maticni broj

0	2	0	6	6	3	6	0
---	---	---	---	---	---	---	---

 sifra djelatnosti

0	7	0	2	1	9
---	---	---	---	---	---

NAZIV PRIVREDNOG DRUSTVA: "PUT GROSS" d.o.o.
SJEDISTE PRIVREDNOG DRUSTVA: BIJELO POLJE

BILANS USPJEHA – BU(PD)
u periodu od 01.01.2002 do 31.12.2002 godine

(u 000 eur)

R.br.	pozicija	Napomena	Tekuca godina	Prethodna godina
1	Prihod	16	8.905.064	8.836.010
2	Ostali poslovni dobici	17	13.743	5.740
3	Izvršen i kapitalizovan rad od strane preduzeca za sopstvene svrhe	18	294.727	240.312
4	Promjene na zalihama gotovih proizvoda i nedovrsene proizvodnje			
5	Utrosene sirovine u toku perioda-Nabava vrijednost prodate robe	19	(8.337.142)	(8.249.897)
6	Troskovi zaposlenih	20	(206.743)	(122.012)
7	Amortizacija	21	(22.497)	(16.896)
8	Ostali poslovni rashodi	22	(527.571)	(426.483)
	Profit od poslovnih aktivnosti		119.581	266.780
9	Neto finansijski trosak	23	(44.051)	(189.657)
10	Dobitak od pridruzenih preduzeca			
11	Porez na dobitak		(11.329)	(15.425)
	Profit poslije oporezivanja	24	64.201	61.698
12	Manjinski interes			
	Neto profit od poslovnih aktivnosti	24	64.201	61.698
13	Vanredne stavke			
	Neto profit/gubitak za obracunski period	24	64.201	61.698

Obrazac propisan na osnovu clana 17 i 18 Zakona o racunovodstvu i reviziji (Sl.list RCG br 6/02) i clanom 22 IV Direktive EU (br.78/660/EEC)

Napomenama uz finansijske iskaze daje se opis primijenjenih politika i analiticko pojasnjavanje materijalno znacajnih bilansnih pozicija

U Rozajama 30.06.2003 godine

Lice odgovorno za sastavljanje bilansa
Rukovodilac privrednog drustva



Pecat CRPS – Privredni sud

Kontrolu izvrsili
1.

Pecat DJP

2019. 11. 14.

Maticni broj

0 2 0 6 6 3 6 0

sifra
djelatnosti

0 7 0 2 1 9

NAZIV PRIVREDNOG DRUSTVA: " PUT – GROSS " d.o.o.

SJEDISTE PRIVREDNOG DRUSTVA: BIJELO POLJE

Bilans novcanih tokova - BNT(PD)
u periodu od 01.01.2002 do 31.12.2002 godine

R.br.	pozicija	Napo mena	Tekuca godina	/eur/ Prethodna godina
1	Gotovinski tokovi iz operativnih aktivnosti			
3	Gotovinska primanja od kupaca		8.936.989	8.503.702
4	Gotovinske isplate dobavljacima i zaposlenima		(8.832.354)	(8.444.598)
5	Gotovina generisana iz poslovnih aktivnostii			
6	Odlivi gotovine na ime placanja kamate			(2.209)
7	Odlivi gotovine na ime placenog poreza na dobit		(17.324)	(32.031)
8	Gotovinski tok prije vanredne pozicije			
9	Odlivi gotovine na ime vanrednih troskova (minus porez)			
10	Neto gotovina iz operativnih aktivnosti		87.311	(24.864)
12	Gotovinski tokovi iz aktivnosti investicija			
14	Prilivi od prodaje postrojenja i opreme			
15	Prilivi od prodaje investicija			
16	Prilivi od primljene kamate			
17	Prilivi od primljenih dividendi			
18	Odliv po osnovu kupovine , postrojenja i opreme			
19	Odliv po osnovu kupovine imovine u svrhu investiranja			
20	Odliv po osnovu ostalih investicija			
21	Troskovi razvoja			
22	Neto gotovina iz aktivnosti investicija			
24	Gotovinski tokovi iz aktivnosti finansiranja			
25				
26	Priliv od emitovanja akcijskog kapitala			

27	Prilivi od dugorocnog uzajmljivanja			
28	Odlivi na ime ponovne kupovine sopstvenih akcija		(119.060)	
29	Odliv po osnovu pozajmljenih sredstava			
30	Odliv po osnovu obaveza za finansijski lizing			
31	Odlivi po osnovu troškova transakcija			
32	Odlivi po osnovu isplacenih dividendi		(11.000)	
33	Neto gotovina od aktivnosti finansiranja		(130.060)	
35	Neto povecanje gotovine i gotovinskih ekvivalenata		(42.749)	(24.864)
36	Gotovina i gotovinski ekvivalenti na pocetku perioda		54.358	79.222
37	Efekt kursnih razlika na kraju perioda			
38	Gotovina i gotovinski ekvivalenti na kraju perioda		11.609	54.358

Obrazac propisan na osnovu clana 17 i 18 Zakona o racunovodstvu i reviziji (Sl.list RCG br 6/02) i MRS

Napomenama uz finansijske iskaze daje se opis primijenjenih politika i analiticko pojasnjavanje materijalno znacajnih bilansnih pozicija

U Rozajama 30.06.2003 godine Lice odgovorno za sastavljanje bilansa

Rukovodilac
privrednog društva
PUMPROSS
BIJELO POLJE

Pечат CRPS – Privredni sud

Kontrolu izvrsili
1.

Pечат DJP

Maticni broj

0	2	0	6	6	3	6	0
---	---	---	---	---	---	---	---

 sifra djelatnosti

0	7	0	2	1	9
---	---	---	---	---	---

NAZIV PRIVREDNOG DRUSTVA: "PUT – GROSS" d.o.o.
 SJEDISTE PRIVREDNOG DRUSTVA: BIJELO POLJE

Iskaz o promjenama neto imovine (kapitala) - IPK(PD)
 za godinu završenu 31. decembra 2002. godine

R. br.	Naziv pozicije	Aksijski kapital	Aksijska premija	Revalorizacijska rezerva	Rezerva iz kursnih razlika	Kumulativ neraspodijeljeni dobitak	Ukupno
1	Saldo 31.12.2000	34.007		30.394		217.696	282.097
2	Promjene u računovodstvenoj politici			8.701			
3	Ponovo iskazani saldo 2000	34.007		39.095		217.696	290.798
4	Višak na revalorizaciji nekretnosti, postrojenja i opreme						
5	Manjak na revalorizaciji investicija						
6	Razlika pri valutnoj transakciji (kursne razlike)						
7	Neto dobiti ili gubici nepriznati u bilansu uspjeha						
8	Neto dobit za period					61.698	61.698
9	Dividende						
10	Emisija akcijskog kapitala						
11	Saldo 31.12.2001	34.007		39.095		279.394	352.496
12	Manjak na revalorizaciji nekretnosti						
13	Višak na revalorizaciji investicija	9.638					9.638

14	Razlika pri valutnoj transakciji(kursne razlike)						
15	Neto dobiti i gubici nepriznati u bilansu uspjeha						
16	Dividende					(11.000)	(11.000)
17	Neto dobitak za period					91.869	91.869
18	Emisija akcijskog kapitala						
19	Saldo 31.12.2002.	43.645		39.095		360.263	443.003

Obrazac propisan na osnovu clana 17 i 18 Zakona o racunovodstvu i reviziji (Sl.list RCG br 6/02) i MRS

Napomenama uz finansijske iskaze daje se opis primijenjenih politika i analiticko pojasnjavanje materijalno znacajnih bilansnih pozicija

U Rozajama 30.06.2003 godine Lice odgovorno za sastavljanje bilansa



Pечат CRPS – Privredni sud

Kontrolu izvrsili
1.

Pечат DJP

"PUT-GROSS" d.o.o. Bijelo Polje

ПРИВРЕДНИ СУД У ПОДГОРИЦИ
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР

Примљено из руке _____ преко поште _____

дана 30.06, Предато на пошту дана _____

препоручено дана, _____.

Број: 87 Број пријерака _____ прилога. Такса ЕУР _____

IR 02/017-23

**IZVJESTAJ O IZVRSENOJ REVIZIJI FINANSIJSKIH ISKAZA
ZA 2002 GODINU**

Rozaje, juna 2003

I: Izvjestaj nezavisnog revizora

Izvršio sam reviziju finansijskih iskaza "Put - gross" d.o.o. Bijelo Polje – Bilansa stanja na dan 31.12.2002 godine, Bilansa uspjeha za period 01.01- 31.12.2002. godine i Bilansa novcanih tokova za period 01.01-31.12.2002 godine. Za ove finansijske iskaze odgovorni su Osnivac i Izvršni direktor "Put - gross" d.o.o. Bijelo Polje. Odgovornost moja je da izrazim adekvatno misljenje na osnovu revizije koju sam izvršio.

Reviziju sam izvršio u skladu sa Medjunarodnim standardima revizije, odnosno u skladu sa vazecim zakonskim propisima, apriorno "Zakonom o racunovodstvu i reviziji RCG", kojim se nalaze da se revizija finansijskih iskaza vrši takodje na osnovu Medjunarodnih standarda revizije. Ovi standardi nalazu da se revizija planira i izvrši na nacin koji omogucava da se sa visokim stepenom uvjeravanja, uvjeravanje u razumnoj mjeri, revizor uvjeri da finansijski iskazi koji su bili predmet revizije, ne sadrže materijalno znacajne pogresne iskaze. Revizija obuhvata ispitivanje dokaza, na bazi provjere odabranih uzoraka, u konkretnoj reviziji ispitivanje dokaza na bazi inspekcije celokupne populacije (izvorna dokumentacija i evidencije), na osnovu cega su potvrđena obeledanjivanja informacija u finansijskim iskazima koji su bili predmet revizije. Revizija podrazumijeva i ocjenu primijenjenih principa, procjena menadzmenta, sastavljanje i prezentaciju finansijskih iskaza. Smatram da revizija koju sam izvršio obezbedjuje pouzdanu bazu informacija, saznanja i ocjena o finansijskim iskazima koji su bili predmet revizije za dato misljenje.

Finansijski iskazi su uradjeni u skladu sa vazecim okvirom za sastavljanje, obelodanjivanje i prezentaciju finansijskih iskaza u RCG Medjunarodni racunovodstveni standardi (IAS) i to: MRS 1, MRS 2, MRS 7, MRS 8, MRS 10, MRS 11, MRS 12, MRS 15, MRS 16, MRS 17, MRS 18, MRS 23, MRS 24, MRS 25, MRS 28, MRS 30, MRS 31 i MRS 38 – ukupno 18 standarda, i u skladnosti sa sistemom zakonskih normi kojima se uređuje poslovanje kompanija iz ove oblasti.

Sa promjenom okvira za sastavljanje, obelodanjivanje i prezentaciju Finansijskih iskaza za 2001 godinu i izvestajnu 2002 godinu nije doslo do znacajnijih promjena u racunovodstvenim politikama izuzev zahtjeva MRS 8 kojim se preporučuje ponovna procjena informacija sadrzanih u Bilansu stanja i Bilansu uspjeha prethodnih perioda. Obzirom da se bilansnim semama predvidja prezentacija prethodnog perioda (2001 godina) i izvestajnog perioda (2002 godina) sa prednjih razloga ne izrazavam misljenje za uporedne podatke prezentirane predmetnim Finansijskim iskazima.

Revizija Finansijskih iskaza ovog Drustva za 2001 godinu nije vrsena.

Po mojem misljenju finansijski iskazi, prezentirani na stranicama 1-28, koji su bili predmet revizije, osim efekata razmotrenih u napomenama pod III/6 i III/7, daju istinit i objektivan prikaz finansijskog stanja "Put - gross" d.o.o. Bijelo Polje na dan 31.12.2002 godine i poslovnog uspjeha i novcanih tokova za period 01.01-31.12.2002 godine.

Rozaje 30.06.2003 godine

revizor:

SABOVIĆ IBRO DPL. OEC
LICENCA MINISTARSTVA
FINANSIJA RCG BR. 017

II. Finansijski iskazi

Maticni broj

0	2	0	6	6	3	6	0
---	---	---	---	---	---	---	---

 sifra djelatnosti

0	7	0	2	1	9
---	---	---	---	---	---

Naziv privrednog društva: "Put – gross " d.o.o.

Sjediste privrednog društva: Bijelo Polje

BILANS STANJA – BS(PD)
na dan 31.12.2002 godine

/eur/

R.br.	pozicija	Napo mena	Tekuca godina	Prethodna godina
	A K T I V A			
	Stalna imovina			
1	Neuplaceni upisani kapital			
2	Nematerijalna imovina			
3	Materijalna imovina	4	163.622	185.739
4	Dugorocni finansijski plasmani	5	119.060	
5	Ostala dugorocna potrazivanja			
6	Odloženi porezi			
	Obrtna imovina			
7	Zalihe	6	873.956	823.871
8	Potrazivanja od kupaca	7	1.022.898	773.337
9	Sopstvene akcije			
10	Kratkorocni plasmani			
11	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	8	11.609	54.358
12	Unaprijed placeni troškovi			
13	Obracunati a nenaplac. prihodi			
14	Ostala obrtna imovina			
	Ukupna aktiva		2.191.145	1.837.305
	P A S I V A			
	Kapital i rezerve			
15	Upisani kapital – udjeli	9	43.645	34.007
16	Emisiona premija			
17	Revalorizaciona rezerva	10	29.100	29.100
18	Ostale rezerve	11	9.995	9.995
19	Nerasporedjeni dobitak/gubitak	12	332.595	263.600

(nastavak) /eur/				
	Dugorocne obaveze			
20	Dugorocne obaveze			
21	Odloženi porezi			
22	Odloženi prihodi			
23	Ostale dugorocne obaveze			
	Kratkorocne obaveze			
24	Kratkorocne obaveze iz poslov.	13	1.623.770	1.459.023
25	Kratkorocne finansijske obaveze	14	114.046	
26	Obaveze za poreze	15	37.994	41.580
27	Obracunate obaveze			
	Ukupna pasiva		2.191.145	1.837.305

Obrazac propisan na osnovu clana 17 i 18 Zakona o racunovodstvu i reviziji (Sl.list RCG br 6/02) i clanom 22 IV Direktive EU (br.78/660/EEC)

Napomenama uz finansijske iskaze daje se opis primijenjenih politika i analiticko pojasnjavanje materijalno znacajnih bilansnih pozicija

U Rozajama 30.06.2003 godine Lice odgovorno za
sastavljanje bilansa

Rukovodilac
privrednog drustva
Ramovic Hasan

Revizija finansijskih iskaza za 2001 godinu nije vrsena, podaci prezentirani na bazi zvanicnih evidencija

Maticni broj

0	2	0	6	6	3	6	0
---	---	---	---	---	---	---	---

 sifra djelatnosti

0	7	0	2	1	9
---	---	---	---	---	---

Naziv privrednog društva: "Put – gross " d.o.o.

Sjediste privrednog društva: Bijelo Polje

BILANS USPJEHA – BU(PD)
u periodu od 01.01.2002 do 31.12.2002 godine

/eur/

R.br.	pozicija	Napomena	Tekuća godina	Prethodna godina
1	Prihod	16	8.905.064	8.836.010
2	Ostali poslovni dobici	17	13.743	5.740
3	Izvršen i kapitalizovan rad od strane preduzeca za sopstvene svrhe	18	294.727	240.312
4	Promjene na zalihama gotovih proizvoda i nedovrsene proizvodnje			
5	Utrosene sirovine u toku perioda-Nabava vrijednost prodate robe	19	(8.337.142)	(8.249.897)
6	Troskovi zaposlenih	20	(206.743)	(122.012)
7	Amortizacija	21	(22.497)	(16.896)
8	Ostali poslovni rashodi	22	(527.571)	(426.483)
	Profit od poslovnih aktivnosti		119.581	266.780
9	Neto finansijski trosak	23	(44.051)	(189.657)
10	Dobitak od pridruzenih preduzeca			
11	Porez na dobitak		(11.329)	(15.425)
	Profit poslije oporezivanja	24	64.201	61.598
12	Manjinski interes			
	Neto profit od poslovnih aktivnosti	24	64.201	61.598
13	Vanredne stavke			
	Neto profit/gubitak za obracunski period	24	64.201	61.598

Obrazac propisan na osnovu clana 17 i 18 Zakona o racunovodstvu i reviziji (Sl.list RCG br 6/02) i clanom 22 IV Direktive EU (br.78/660/EEC)

Napomenama uz finansijske iskaze daje se opis primijenjenih politika i analiticko pojasnjavanje materijalno znacajnih bilansnih pozicija

U Rozajama 30.06.2003 godine Lice odgovorno za
sastavljanje bilansa

Rukovodilac
privrednog društva
Ramovic Hasan

Revizija finansijskih iskaza za 2001 godinu nije vrsena, podaci prezentirani na bazi zvanicnih evidencija

Maticni broj

0 2 0 6 6 3 6 0

sifra
djelatnosti

0 7 0 2 1 9

Naziv privrednog društva: " Put – gross " d.o.o.

Sjediste privrednog društva: Bijelo Polje

Bilans novcanih tokova - BNT(PD)

u periodu od 01.01.2002 do 31.12.2002 godine

R.br.	pozicija	Napo mena	Tekuca godina	/eur/ Prethodna godina
1	Gotovinski tokovi iz operativnih aktivnosti			
3	Gotovinska primanja od kupaca		8.936.989	8.503.702
4	Gotovinske isplate dobavljačima i zaposlenima		(8.832.354)	(8.444.598)
5	Gotovina generisana iz poslovnih aktivnosti			
6	Odlivi gotovine na ime placanja kamate			(2.209)
7	Odlivi gotovine na ime placenog poreza na dobit		(17.324)	(32.031)
8	Gotovinski tok prije vanredne pozicije			
9	Odlivi gotovine na ime vanrednih troškova (minus porez)			
10	Neto gotovina iz operativnih aktivnosti		(87.311)	(24.864)
12	Gotovinski tokovi iz aktivnosti investicija			
14	Prilivi od prodaje postrojenja i opreme			
15	Prilivi od prodaje investicija			
16	Prilivi od primljene kamate			
17	Prilivi od primljenih dividendi			
18	Odliv po osnovu kupovine , postrojenja i opreme			

		(nastavak)	/eur/
19	Odliv po osnovu kupovine imovine u svrhu investiranja		
20	Odliv po osnovu ostalih investicija		
21	Troškovi razvoja		
22	Neto gotovina iz aktivnosti investicija		
24	Gotovinski tokovi iz aktivnosti finansiranja		
25			
26	Priliv od emitovanja akcijskog kapitala		
27	Prilivi od dugorocnog uzajmljivanja		
28	Odlivi na ime ponovne kupovine sopstvenih akcija	(119.060)	
29	Odliv po osnovu pozajmljenih sredstava		
30	Odliv po osnovu obaveza za finansijski lizing		
31	Odlivi po osnovu troškova transakcija		
32	Odlivi po osnovu isplacenih dividendi	(11.000)	
33	Neto gotovina od aktivnosti finansiranja	9130.060)	
35	Neto povecanje gotovine i gotovinskih ekvivalenata	(42.749)	(24.864)
36	Gotovina i gotovinski ekvivalenti na pocetku perioda	54.358	79.222
37	Efekti kursnih razlika na kraju perioda		
38	Gotovina i gotovinski ekvivalenti na kraju perioda	11.609	54.358

Obrazac propisan na osnovu clana 17 i 18 Zakona o racunovodstvu i reviziji (Sl.list RCG br 6/02) i MRS

Napomenama uz finansijske iskaze daje se opis primijenjenih politika i analiticko pojasnjavanje materijalno znacajnih bilansnih pozicija

U Rozajama 30.06.2003 godine Lice odgovorno za
sastavljanje bilansa

Rukovodilac
privrednog drustva
Ramovic Hasan

Revizija finansijskih iskaza za 2001 godinu nije vrsena, podaci prezentirani na bazi zvanicnih evidencija

Maticni broj

0	2	0	6	6	3	6	0
---	---	---	---	---	---	---	---

 sifra
djelatnosti

0	7	0	2	1	9
---	---	---	---	---	---

Naziv privrednog društva: " Put – gross " d.o.o.

Sjediste privrednog društva: Bijelo Polje

Iskaz o promjenama neto imovine (kapitala) - IPK(PD)
za godinu završenu 31.decembra 2002 godine

R. br.	Naziv pozicije	Akcijski kapital	Akcijska premija	Revalo rizaciona rezerva	Rezerva iz kursnih razlika	Kumulativ nerasp. dobitak	Ukupno
1	Saldo 31.12.2000	34.007		30.394		217.696	282.091
2	Promjene u racunovodstvenoj politici			8.701			8.701
3	Ponovo iskazani saldo 2000	34.007		39.095		217.696	290.798
4	Visak na revalorizaciji nekretnina, post rojenja i opreme						
5	Manjak na revalorizaciji investicija						
6	Razlika pri valutnoj transakciji(kursne razlike)						
7	Neto dobiti ili gubici nepriznati u bilansu uspjeha						
8	Neto dobit za period					61.698	61.698
9	Dividende						
10	Emisija akcijskog kapitala						
11	Saldo 31.12.2001	34.007		39.095		279.394	352.496

(nastavak) /eur/

12	Manjak na revalorizaciji nekretnina						
13	Visak na revalorizaciji investicija	9.638					9.638
14	Razlika pri valutnoj transakciji (kursne razlike)						
15	Neto dobiti i gubici nepriznati u bilansu uspjeha						
16	Dividende					(11.000)	(11.000)
17	Neto dobitak za period					91.869	91.869
18	Emisija akcijskog kapitala						
19	Saldo 31.12.2002.	43.645		39.095		360.263	443.000

Obrazac propisan na osnovu clana 17 i 18 Zakona o racunovodstvu i reviziji (Sl.list RCG br 6/02) i MRS

Napomenama uz finansijske iskaze daje se opis primijenjenih politika i analiticko pojasnjavanje materijalno znacajnih bilansnih pozicija

U Rozajama 30.06.2003 godine Lice odgovorno za
sastavljanje bilansa

Rukovodilac
privrednog drustva
Ramovic Hasan

Revizija finansijskih iskaza za 2001 godinu nije vrsena, podaci prezentirani na bazi zvanicnih evidencija

III: Napomene uz finansijske iskaze " Put - gross " d.o.o. Bijelo Polje za 2002 godinu

1. Opste informacije

Ovo Društvo je registrovano kod CRPS u Podgorici po broju 5-0089611/004 od 14.08.2002 godine. Maticni broj preduzeća je 02066360. Stari registarski broj je određen po registracionom ulosku Privrednog suda u Bijelom Polju br 1-602-00. Osnivački akt je donese 21.10.1998 godine i usaglasen sa 'Zakonom o privrednim društvima u RCG' 12.08.2002 godine. Adresa Društva je Trzni centar S-4 Bijelo Polje. Djelatnost je određena po broju 51380 – nespecijalizovana trgovina na veliko hranom. Pored ove djelatnosti preduzeće može obavljati i druge djelatnosti u skladu sa registracijom djelatnosti kao u Statutu Društva. Ziro racun preduzeća je 55630-601-4-12482. Preduzeće je deponent sredstava po vidjenju na ziro racunima "Crnogorske komercijalne banke" ad Podgorica. Ziro racun za obavljanje platnog prometa u zemlji, u izvestajnom periodu, je registrovan kod Centralne banke Crne Gore – Platni promet – Filijala 55630 u Bijelom Polju, a od druge polovine tekuće godine u skladu sa Odlukom CBCG o izmestanju platnog prometa u poslovne banke platni promet ovo Preduzeće obavlja preko napred pomenute Banke. Racun za obavljanje platnog prometa sa inostranstvom Društvo ima registrovano kod "Crnogorske komercijalne banke" ad Podgorica.

Statutom Društva se uređuju odnosi u radu i poslovanju Društva: firma, sjedište Društva i unutrašnja organizacija, djelatnosti Društva, ukupan iznos osnovnog kapitala i način ipisa i uplate uloga, raspodjela dobiti i snosenje rizika u uslovima kada se u poslovanju iskaze gubitak, organi upravljanja, zastupanje, postupak promjene oblika Društva, prestanak Društva, postupak izmjene Statuta i slično.

Organizaciju Društva čine dijelovi Društva kao: služba zajedničkih poslova, komercijalna služba, služba proizvodnje, služba racunovodstva prodaje i finansija, predstavnistva, poslovne jedinice i slično.

Kapital Društva na dan 31.12.2001 godine iznosi 237.000 eur. Osnivač ima pravo na dividendu i isplatu međudividende do 50% iznosa iz prethodne godine.

Organ upravljanja Društvom je Osnivač (što po mojem mišljenju nije u potpunosti usaglaseno sa zakonskim normama), u konkretnom slučaju ne postoji taj spor jer se isto lice javlja i kao osnivač i kao Izvršni direktor, problem bi se mogao javiti kada se ove dve funkcije ne budu sjedinjavale u jednom licu.

2. Sastavljanje i prezentacija finansijskih iskaza

Prezentirani finansijski iskazi koji su bili predmet revizije sastavljeni su na bazi zvaničnih racunovodstvenih evidencija za period 01.01.2002 godine – 31.12.2002 godine. Racunovodstvene evidencije (glavna knjiga, evidencija poslovnih partnera, ostale pomocne evidencije) se vode na racunaru. Postupcima sustinskog ispitivanja utvrdio sam da su registrovane sve poslovne promjene , odnosno evidentirana je u poslovnim knjigama sva poslovna dokumentacija koja je stavljena meni na raspolaganje. Posmatranjem kompjuterskog informacionog sistema konstatovao sam da ugradjeni softver ima karakteristike potpune stabilnosti, odnosno ne omogucava brisanje vec unesenih podataka bez ostavljanja traga o izvršenim evidencijama, te se sa tog aspekta obradjeni podaci u racunovodstvu mogu smatrati pouzdanom osnovom za sastavljanje finansijskih iskaza.

Racunovodstvene evidencije koje su cinile bazu za sastavljanje predmetnih finansijskih iskaza , nad kojima su sprovedeni postupci sustinskog ispitivanja u toku revizije, sastavljene su na osnovu okvira za sastavljanje i obelodanjivanje finansijskih iskaza, vazeceg za period na koji se odnose predmetni finansijski iskazi. Ovaj okvir cine Medjunarodni racunovodstveni standardi (IAS) i to : MRS 1, MRS2, MRS 7, MRS 8, MRS 10, MRS 11, MRS 12, MRS 15, MRS 16, MRS 17, MRS 18, MRS 23, MRS 24, MRS 25, MRS 28 , MRS 30, MRS 31 i MRS 38 – ukupno 18 standarda i Zakonski propisi kojim se regulise obavljanje delatnosti iz ove obalasti.

Primjena MRS u sastavljanju racunovodstvenih evidencija, procenjivanje bilansnih pozicija, obelodanjivanje informacija sadrzanih u Finansijskim iskazima i prezentaciju Finansijskih iskaza je obavezna u RCG od pocetka 2002 godine i to kao prelazno rjesenje na osnovu Uredbe Vlade RCG do donosenja Zakona (februar 2002 godine) i na osnovu odredaba Zakona o racunovodstvu i reviziji nakon prelaznog rjesenja , odnosno postojao je kontinuitet u obaveznosti primjene IAS , obaveza primjene se odnosila samo na 18 prethodno spomenutih MRS.

Za implementaciju IAS potrebno je obezbijediti prethodno uslove koji se sastoje od dobijanja prava na prevod od strane Medjunarodne federacije za nacionalne uslove primjene, potom prevod , stampanje i distribucija IAS, sto je samo po sebi podrazumijevalo i odredjene edukacije strucnih sluzbi , priprema oderedjenih uputstava i slicno. U uslovima primjene IAS u RCG ovi uslovi (delimicno) su se stekli tek od avgusta 2002 godine. Za potpunu primjenu MRS je potrebno sprovesti i provjeru poznavanja MRS od strane profesionalnih racunovodja a taj program je predvidjeno da se realizuje u nerednom periodu. Zbog prednjih razloga sam misljenja da i dalje nije pripremljena osnova za celovitu primjenu MRS za sastavljanje i prezentaciju Finansijskih iskaza.

Sa prednjih razloga racunovodstvene evidencije su realizovane do tada na bazi Zakona o racunovodstvu koji je do tada bio normativna osnova za sastavljanje i prezentaciju Finansijskih iskaza. Obzirom da je ovaj Zakon o svojim rejesnjima imao implementirane u znacajnom dijelu preporuke MRS to je znacilo da se racunovodstvene politike po ovom Zakonu i na osnovu MRS znatnije ne razlikuju odnosno moguće je bilo u odredjenim slucajevima zavisno od strukture aktive da i ne postoji razlike uopste. Razlike u primijenjenim racunovodstvenim politikama su posebno bile izražene u vezi implementacije MRS 16. U vecini rezizija gde sam ja bi angazovan pre kraja izvestajne godine, uspio sam izdejstvovati stvaranje uslova za primjenu ovog standarda a izmjene u odnosu na ranija rjesenja su se posebno odnosile na procjenu vijeka trajanja vec nabavljenih materijalnih sredstava, obracun amortizacije , sto je podrazumijevalo i pravilnu procjenu rezidualne vrijednosti. U takvim okolnostima je moguće konstatovati primjenjivost MRS na procjenu bilasnih pozicija , obelodanjivanje informacija iz Finansijskih iskaza i prezentaciju Finansijskih iskaza.

Izvestajna jedinica u Finansijskim iskazima je EUR i podaci su prezentirani u punom iznosu bez decimala. Podaci za prethodnu 2001 godinu su preračunati iz dem u eur na bazi odnosa $1 \text{ eur} = 1,95583 \text{ dem}$, ovaj odnos je primijenjen i za otvaranje pocetnih stanja za izvestajnu godinu.

Predmetni Finansijski iskazi su sastavljeni na bazi nacela stalnosti sto znaci da Društvo namjerava nastaviti sa poslovnim aktivnostima i u narednom periodu a na osnovu odredjenih analiza konstatovao sam da nema limitirajucih faktora u primjeni tog principa , odnosno ne postoje razlozi za sastavljanje likvidacionih bilansa. Naknadni dogadjaji poslije bilansa stanja kao i buduće mjere ekonomske i monetarne politike neće imati znacajniji negativan odraz na finansijsku pozicioniransot preduzeca odnosno neće znacajnije deterministi poslovni rezultat u narednom izvestajnom periodu.

3. Znacajne racunovodstvene politike

Zalihe se evidentiraju i procenjivane po cijeni kostanja koja sadrzi fakturnu cijenu i zavisne troskove, odnosno po neto prodajnoj cijeni ukoliko je ista bila niza od cijene kostanja. Ostecene zalihe i zalihe sa neodgovarajucim kvalitetom i neodgovarajucim rokovima za upotrebu se otpisuju. Primijenjena metoda izlaza zaliha je "Fifo" – prva ulazna = prva izlazna.

Nepokretnosti, postrojenja i oprema inicijalno se procjenjuju po cijeni kostanja. Poslije inicijalnog priznavanja nepokretnosti, postrojenja i opreme procenjuju se (priznaju se) po cijeni kostanja umanjenoj za akumuliranu amortizaciju. Nepokretnosti, postrojenja i oprema proizvedeni u sopstvenoj reziji procenjuju se u bilansima po cijeni kostanja koju cine direktni troskovi uvecani za ostale troskove koji se odnose na proizvodnju ovih materijalnih sredstava.. Ukoliko postoji znacajnije odstupanje nepokretnosti postrojenja i opreme u racunovodstvenim evidencijama procijenjenih (evidentiranih) po sadasnoj – neotpisanoj vrijednosti i trzisnoj fer vrijednosti eliminisanje razlika se vrsi usaglasavanjem ovih cijena na nacin predvidjen MRS a koji princip je i predvidjen i po Zakonu o privrednim drustvima u RCG. Za materijalne resurse koji se u preduzece nabavljaju od trecih lica (ne proizvodnja u vlastitoj reziji) evidentiranje – procjena se vrsi po nabavnoj cijeni koja se strukturira od fakturne cijene dobavljacka i zavisnih troskova nastalih do dovodjenja takvog sredstva u stanje da se isti stavi u eksploataciju.

Po procjeni menadzmenta u izvestajnom periodu nije bilo potrebe za provodjenjem revalorizacije sredstava(usaglasavanje trzisnih i evidencionih vrijednosti), jer se procenjuje da se fer vrijednosti (trzisne vrijednosti) i vrijednosti u racunovodstvenim evidencijama znacajnije ne razlikuju.

Amortizacija za zemljišta, kao prirodna bogatstva se ne vrsi, za gradjevinske resurse se primjenjuje pravolinijska metoda amortizacije a za opremu metoda sa stalnim procentualnim opadanjem – degresivna metoda. Metode su odabrane na osnovu vitalnosti pojedinih resursa u korisnom vijeku eksploatacije. Osnovica za amortizaciju resursa u upotrebi je neotpisana sadasnja vrijednost sredstava a za novonabavljena cijena kostanja, umanjene (u oba slucaja) za rezidualnu vrijednost sredstava. Rezidualna vrijednost se ne utvrđuje za gradjevinke resurse. Amortizacione stope za sredstva u eksploataciji se utvrđuju u zavisnosti od procijenjenog preostalog vijeka eksploatacije, a za novonabavljena sredstva u zavisnosti od ukupnog vijeka eksploatacije sa ciljem da se u oba slucaja zadovolji princip da se u periodu eksploatacije amortizaciona osnovica prenese na ucinke u celosti. Amortizacija se vrsi za svako sredstvo pojedinačno, a vijek trajanja sredstava se utvrđuje od strane profesionalnih ovlasćenih procjenjivaca i takav pregled cini dio racunovodstvenih politika i odstampa u posebnom prilogu.

Potrazivanja od kupaca se procijenjuju u nominalnom iznosu umanjena za rezervisanja rizika po osnovu nenaplativosti potrazivanja, odnosno potrazivanja se ispravljaju otpisivanjem za iznose neizvesnosti naplate potrazivanja od kupaca, odnosno umanjena po osnovu povracaja robe i proizvoda zbog reklamacije kada isporuke odstupaju ugovorenim odnosno standardizovanim kvalitetnim osobenostima predmeta isporuka. Otpis potrazivanja za potrazivanja za koja je nastupio rok zastarelosti se otpisuju na teret rashoda. Nastupanje roka zastarelosti je moguće utvrditi sa sigurnoscu jer kod ove pozicije bilansa stanja nema neizvesnosti kao kod obaveza jer taj momenat je pod potpunim uticajem preduzeca. Obzirom da je ovo pozicija bilansa stanja koja znacajnije utice na bilans uspjeha, odnosno znacajnije determenise poslovni rezultat u izvestajnom periodu, ovaj podatak se procenjuje u bilansu stanja sa potpunom preciznoscu. Prednja konstatacija se ne moze odnositi u punom znacanju za prvu godinu vrsenja revizije finansijskih iskaza zbog slozenosti problematike utvrdjivanja realnog stanja po ovom osnovu, sto zahtijeva znatno duzi vremenski period od ovog koji je bilo moguće izdvojiti za realizaciju revizije finansijskih iskaza za prvu (izvestajnu) godinu.

Novcana sredstva se procenjuju u bilansu stanja po nominalnoj vrijednosti, odnosno stanja na ziro racunu i u blagajni preduzeca uvecana za sredstva na racunima poslovnih banaka uz primjenu preračuna valuta koje nisu izražene u izvestajnoj valuti, primjenom medjuvalutnog odnosa predmetne valute i izvestajne valute.

Kapital i rezerve se procijenjuju u nominalnom iznosu, a iznos akcijskog kapitala u racunovodstvenoj evidenciji i evidenciji depozitara treba da ima istu vrijednost.

Za prvu godinu primjene revizije uslovno se dozvoljava odstupanje iznosa o kapitalu u racunovodstvenim evidencijama i evidenciji depozitara zbog vrlo verovatnih nerealnih evidencija o kapitalu baziranih na procjenama izvršenih u postupku transformacije vlasnicke strukture koje su izvršene pre više od pet godina a koje su na cijeneći osnovu cinjenica da ih trziste nije potvrdilo u prometu bile apesirane. Obzirom na relativno duzi period koji je protekao od poslednje provjere usaglasavanja racunovodstvenih i trzisnih vrijednosti neophodno je da se u narednom izvestajnom periodu izvrši ponovna procjena resursa kod ovog preduzeca, sto je predvidjeno i MRS a ovo testiranje (ponovna procjena) se vrsi na nacin kako to predvidjaju MRS i Zakon o privrednim drustvima RCG.

Obaveze iz poslovnih odnosa se procinjuju u nominalnom iznosu a obaveze po osnovu poreskih i drugih dazbina se obracunavaju u skladu sa vazecim propisima. Otpis obaveza u korist vanrednih prihoda se vrsi nakon isteka roka zastarelosti po strukturi obaveza ukoliko se sa sigurnoscu utvrdi da je rok zastarelosti nastupio. Ova pozicija u bilnasu stanja nema znacaj za bilans uspjeha kao sto je to slucaj sa potrazivanjima od kupaca, ali bez obzira na to neophodno je istu procijeniti u realnom iznosu, odnosno izvršiti otpis zastarelih obaveza koje preduzece ne namerava izvršiti iako su zastarele, zastarele obaveze je moguće i dozvoljeno izvršiti, na koji nacin se dokazuje rejting preduzeca kao pouzdanog i sigurnog partnera.

Prihodi se evidentiraju po nacelu fakturisane realizacije kada nema znacajnijih neizvjesnosti u naplati potrazivanja i kada ne postoji rizik od povracaja robe i proizvoda od kupaca po osnovu reklamacije neodgovarajucih kvalitativnih osobina predmetnih isporuka. Kada postoji rizik od nenaplativosti potrazivanja zbog insolventnosti i eventualnog stecajnog postupka, odnosno likvidacije kupaca, odnosno zbog reklamacije predmetnih isporuka zbog neodgovarajucih kvalitativnih osobina isporuka, otpis takvih potrazivanja se vrsi kao ispravka potrazivanja za sumnjiva i sporna potrazivanja u okviru ostalih rashoda. U okviru rashoda se iskazuju i odobreni popusti na evidencionoj cijeni, rabati, kasa skonto i slicno.

Utrosene sirovine u toku perioda (nabavna vrijednost robe) se iskazuju po nabavnoj vrijednosti dobavljacka koja podrazumijeva i nastale zavisne troskove.

Troskovi zaposlenih se u bilansu uspjeha procenjuju po nominalnoj vrijednosti nastalih, odnosno obracunatih obaveza po osnovu zaposlenja odnosno obaveza upodobljenih sa zaposlenjem bez obzira na isplatu, odnosno neizvršenje isplata po tim osnovama.

Amortizacija se u bilansu uspjeha procenjuje na nacin kako je to opisano u vezi procjene Materijalnih sredstava u bilansu stanja.

Ostali poslovni rashodi se u bilansu uspjeha procenjuju u nominalnom, nastalom iznosu. Troskovi tekuceg odrzavanja sredstava se procenjuju u okviru ove grupe troskova, a ukoliko se radi o rekonstrukcijama i adaptacijama kojima se mijenjaju postojeći kapaciteti, odnosno doprinose odredjenim racionalnostima u eksploataciji sredstava ili mijenja namjena sredstava evidentiraju se kao povecanje vrijednosti materijalnih sredstava, ne na teret rashoda izvestajnog perioda.

Neto finansijski trosak se bilasira kao razlika finansijskih prihoda i finansijskih rashoda. Finansijski prihodi obuhvataju prihode od kamata iz potrazivanja od kupaca, odnosno kamate na plasmane, pozitivne kursne razlike i slicno a finansijski rashodi se sastoje od kamata na obaveze iz poslovnih odnosa i obaveza po osnovu placanja cijene koriscenja tudjih finansijskih sredstava, negativnih kursnih razlika i slicno. Ukoliko su ukupni finansijski prihodi za odredjeni izvestajni period veci od finansijskih rashoda ovaj podatak se iskazuje kao pozitivna velicina – prihodnog karaktera i kao takva umanjuje Gubitak iz poslovnih aktivnosti odnosno povecava profit iz poslovnih aktivnosti.

Porez na dobitak se procenjuje u iznosu utvrdjenom na nacin predvidjen Zakonom o porezu na dobit. Stopa poreza na dobit iznosi 15% na dobit do 100.000 eur a za ukupnu dobit preko 100.000 eur stopa poreza na dobit iznosi 15% na iznos dobiti od 100.000 eur ili 15.000 eur kao obaveza poreza na dobit uvecana za iznos dobijen primjenom stope 20% na iznos dobiti preko 100.000 eur. Osnovica za obracun poreza na dobit (pravnih lica) – tekuci porez, nije ista ili ne mora biti ista kao sto je prikazana u bilansu uspjeha, vrsi se korekcija na nacin kao sto je to predvidjeno odredbama Zakona o porezu na dobit. Osnovica za obracun poreza na dobit moze se u narednom periodu do pet godina umaniti iskazanim gubitkom tekuceg perioda. Obracun poreza na dobit se vrsi na posebno predvidjnom obrascu za poreske svrhe.

4. Materijalna imovina

/eur /

	31.12.2001			
	01.01.2002.	povecanja	smanjenja	31.12.2002.
Gradjevinski objekti	104.352	-	-	104.352
Ispravka vrijednosti gradjevinskih objekata	(7.142)	(2.502)	-	(9.644)
Oprema	116.789	20.380	-	137.169
Ispravka vrijednosti – opreme	(43.077)	(25.178)	-	(68.255)
Sredstva u pripremi – gradjevinski objekti	14.817	18.238	33.055	-
Ukupno	185.739	10.938	33.055	163.622

Revizija finansijskih iskaza za 2001 godinu nije vršena, podaci prezentirani na bazi zvaničnih evidencija

Od gradjevinskih objekata ovo Preduzeće u svojim evidencijama registruje – poslovni prostor u Novom trznom centru u Bijelom Polju. Na poziciji materijalna imovina u okviru gradjevinskih nepokretnosti je registrovano povecanje u iznosu od 33.055 eur po osnovu ulaganja u objekat koji se u poslovnim knjigama vodi kao " Kanje ", a koji objekat Preduzeće koristi u zakupnom odnosu sa fizickim licem – Suljevic Dzevad. Obzirom da se radi o tudjem objektu prednja ulaganja ne mogu imati tretman ulaganja u nepokretnosti preduzeca, vec imaju tretman troskova. Od ovog iznosa na izvestajni period se odnosilo 18.238 eur, a iznos od 14.817 eur se odnosio na prethodni izvestajni period. Ulaganjima u izvestajnom periodu treba teretiti za iznos 18.238 eur troskove ostalog materijala (racun 731), a za iznos 14.817 eur treba teretiti troskove iz ranijih godina (racun 765).

Prednje je potrebno u racunovodstvu obuhvatiti preko korekcije (K-1)

Korekcija 1: 143/- = (33.055)

731/- = 18.238

765/- = 14.817

Na poziciji materijalna imovina dio koji se odnosi na opremu, doslo je do povecanja vrijednosti u iznosu od 20.380 eur po osnovu ulaganja u nabavku transportnih sredstava, kancelarijski namjestaj, oprema u racunovodstvu (racunari, softveri).

Sredstva u pripremi iz prednjeg pregleda odnose se na ulaganja u pomenuti objekat u toku, nakon okoncanja ulaganja isti racun je zatvoren na teret gradjevinskih objekata, sto sam vec elaborirao napred.

Nekretnine koje se vode u racunovodstvenoj evidenciji ovog Preduzeca su upisane u evidenciju Direkcije za nekretnine RCG – Podrucna jedinica Bijelo Polje i na istim nema zaloznog prava, odnosno iste su slobodne zaprometn i ostale poslovne transakcije.

5. Dugorocni finansijski plasmani

/eur /

	31.12.2001	povecanja	smanjenja	31.12.2002.
	01.01.2002.			
Otkup akcija u preduzecima	-	119.060	-	119.060

Revizija finansijskih iskaza za 2001 godinu nije vrsena, podaci prezentirani na bazi zvanicnih evidencija

Ovaj podatak se odnosi na kupovinu akcija ovog preduzeca u "Ekolina" ad Bijelo Polje.

6. Zalihe

/eur /

	31.12.2001	povecanja	smanjenja	31.12.2002.
	01.01.2002.			
Roba	823.448	15.119.076	15.068.568	873.956

Revizija finansijskih iskaza za 2001 godinu nije vrsena, podaci prezentirani na bazi zvanicnih evidencija

Zalihe cini trgovinaska roba u vrijednosti kao napred, napominjem da prometi na ovom racunu zbog nacina evidentiranj akretanja zaliha imaju duplirane vrijednosti. Ovo sa razloga sto se sva nabavljena roba evidentira preko centralnog magacina a onda po dokumentaionom izlasku iz magacina evidentira se ponovo zaduzenje prodajnih objekata. Popisu zaliha nisam prisustvovao iz objektivnih razloga , jer sam angazovan u ovoj reviziji naknadno ,(april 2003) .

Postupcima kojima bih naknadno vrsio provjeru ispravnosti upisa u popisnim listama nije moguće doci do pouzdanog zakljucka o ispravnosti izvršenog popisa zaliha robe, te sa tih razloga taj postupak nisam ni provodio u ovoj reviziji.

Sa prednjih razloga nisam u mogućnosti da obezbijedim valjan revizijski dokaz za ovu poziciju te zbog toga izrazavam rezervu na validnost procjene i prezentacije ove pozicije u Bilansu stanja koji je bio predmet revizije.

7. Potrazivanja od kupaca

	31.12.2001	povećanja	smanjenja (naplaceno)	/eur /
	01.01.2002.			31.12.2002.
Potrazivanja za date avanse	13.490	10.109	-	23.599
Potrazivanja od kupaca u zemlji	771.198	5.966.752	5.759.479	978.471
Potrazivanja od kupaca iz inostranstva	15.515	13.215	15.515	13.215
Potrazivanja od zaposlenih	5.113	2.500	-	7.613
ukupno	805.316	5.992.576	5.774.994	1.022.898

Revizija finansijskih iskaza za 2001 godinu nije vrsena, podaci prezentirani na bazi zvaničnih evidencija

Potrazivanja za date avanse se ovde pojavljuju kao više placene obaveze poslovnim komitentima, odnosno ovaj podatak je na pocetku perioda evidentiran kao pretplata na racunu - obaveze prema dobavljačima (racun 511), knjigovodstveno ovu promjenu treba registrovati preko korekcije (K-2)

Korekcija 2: 227/ - = 23.599
511/- = (23.599)

Potrazivanja od kupaca na iznose kao napred data su u prilogu. Na pocetku izveštajnog perioda u racunovodstvenoj evidenciji Preduzeca pojavljuje se pretplata na ovom racunu , sto u sustini znaci da ovaj racun treba azurirati i procijeniti u iznosu stvarnih (formalnih) potrazivanja , a sve pretplate tretirati kao obaveze za primljene avanse (racun 512).

U momentu vrsenja revizije utvrdio sam da je znacajan iznos potrazivanja abilnasiranih na kraju izveštajnog perioda (31.12.2002 godina) vec naplacen, nisam uspio da utvrdim da su i sva ili najveći di tih potrazivanja naplacen.

Menadzment ocekuje potpunu naplatu svih potrazivanja evidentiranih u poslovnim knjigama i prezentiranih predmetnim Bilansom stanja, a ja u nedostatku valjanog revizijskog dokaza o prihvatanju obaveza sa strane duznika ovog preduzeca na procijenjeni iznos prezentiran u Bilansu stanja za ovu poziciju izrazavam rezervu sa aspekta ispravnosti njene procjene i prezentiranja u Bilansu stanja koji je bio predmet revizije.

8. Gotovina i gotovinski ekvivalenti

/eur /

	31.12.2001 01.01.2002.	povecanja	smanjenja	31.12.2002.
Ziro racun	51.333	10.551.145	10.602.477	8.585
Blagajna	-	357.078	357.078	-
Racun kod poslovne banke za promet sa inostranstvom	3.024	-	-	3.024
Ukupno	54.357	10.962.580	10.959.555	11.609

Revizija finansijskih iskaza za 2001 godinu nije vrsena, podaci prezentirani na bazi zvanicnih evidencija

9. Upisani kapital - udjeli

/eur/

	31.12.2001 01.01.2002.	povecanja	smanjenja	31.12.2002.
Ulozi osnivaca	34.007	9.368	-	43.645

Revizija finansijskih iskaza za 2001 godinu nije vrsena, podaci prezentirani na bazi zvanicnih evidencija

U Statutu koji je dostavljen CRPS u Podgorici stoji da ulog osnivaca za rad Drustva iznosi 237. hiljada eur i da je taj podatak od 31.12.2001 godine. U racunovodstvenim evidencijama Preduzeca taj podatak ne glasi na taj iznos vec na iznos 34.007 uz uvecanje od 9.367 eur = 43.644 eur. Novi ulog od 9.36 hiljada eur nije cak ni registrovan kod CRPS, ali obzirom da se krece u granicama vec registrovanih uloga nisam davao rezervu za ovu poziciju. Ovde su moguće nejasnoće koje bi se sadrzale u sledecem da je Statutom smatrano da uloge osnivaca cini i nerasporedjena dobit koja je glasila na taj dan na 279 hiljada eur, ali to opet ne bi moglo da bude podatak iz Statuta. Nerasporedjena dobit ne može imati tretman uloga osnivaca sve dok se posebnom odlukom ne usmjeri za te namjene i u tom dijelu se izmijeni Statut Drustva koji se registruje (dostavlja) CRPS u Podgorici. Nisam bio u mogućnosti da ovaj problem razrijesim , a mislim da su u pitanju previd ili propust. Moja preporuka Menadzeru ovog preduzeca je da se ove evidencije usaglase u narednom periodu , sto ce svakako podrazumijevati izmjenu Statuta, a revizor ce sigurno za narednu reviziju izraziti rezervu za ovu poziciju ukoliko iste ne budu usaglasene, racunovodstvene evidencije i evidencija kod CRPS u Podgorici.

10. Revalorizacione rezerve

	31.12.2001	povecanja	smanjenja	/eur/
	01.01.2002.			31.12.2002.
Visak revalorizacionih prihoda nad revalorizacionim rashodima	29.100	-	-	29.100

Revizija finansijskih iskaza za 2001 godinu nije vršena, podaci prezentirani na bazi zvaničnih evidencija

Revalorizacione rezerve su u Bilansu stanja prezentirane kao početno stanje, odnosno kao razlika, odnosno visak revalorizacionih prihoda nad revalorizacionim rashodima formiran u 2001 godini ili ranijim godinama. Imajući u vidu činjenicu da do sada revizija Finansijskih iskaza nije vršena kod ovog Preduzeća, to nije bilo moguće utvrditi validnost, odnosno verodostojnost ove pozicije u Bilansu stanja.

Od primjene MRS status revalorizacionih rezervi nastalih od tada i u narednom periodu nije sporan, sporan je ili nedefinisan status revalorizacionih rezervi nastalih pre primjene MRS, a to je 2001 i ranije godine. Postoje različita tumačenja po tom osnovu, a jedno od tih da te rezerve treba zadržati na poziciji rezervi. Mislijenja sam da ovo rješenje nije u redu jer se tim rezervama po potrebi može operisati odnosno iz njih se pokriti negativan finansijski rezultat a sa druge strane u bilansu je moguće imati rezerve na koje prethodno nije izvršeno plaćanje obaveza po osnovu finansijskog rezultata. Rezerve se ne mogu formirati ukoliko nije ostvaren pozitivan finansijski rezultat a što podrazumijeva i plaćanje određenih obaveza po tom osnovu.

Zbog ovih napomena za prednje rešenje sam se odlučio da u ovom izveštajnom periodu se zadrži podatak na poziciji Revalorizacione rezerve, a i sa razloga što nije moguće očekivati da se svi problemi u evidencijama obveznika revizije riješe u prvoj godini inaugurisanja revizijske prakse. Kroz konačno mišljenje sam dao značajne rezerve i obelodanio sve sporne momente, tako da Izveštajem je moguće dobiti gotovo kompletnu pouzdanu informaciju o validnosti informacija sadržanim u predmetnim Finansijskim iskazima i na osnovu toga procijeniti i finansijsku pozicioniranost i finansijski rezultat preduzeća za izveštajni period.

11. Ostale rezerve

	31.12.2001	povecanja	smanjenja	/eur/
	01.01.2002.			31.12.2002.
Zakonske rezerve	9.995	-	-	9.995

Revizija finansijskih iskaza za 2001 godinu nije vršena, podaci prezentirani na bazi zvaničnih evidencija

Ovaj podatak prezentira rezerve koje Društvo formira na nivou izdvajanja iz dobiti godišnje na način kako je to utvrđeno Statutom Društva član 26 Statuta (55 godišnje od dobiti dok ukupne rezerve ne dostignu 10% osnovnih udjela).

12. Nerasporedjeni dobitak/gubitak

	31.12.2001			/eur/
	01.01.2002.	povećanja	smanjenja	31.12.2002.
Nerasporedjeni dobitak	279.394	64.201	11.000	332.595

Revizija finansijskih iskaza za 2001 godinu nije vršena, podaci prezentirani na bazi zvaničnih evidencija

U izveštajnom periodu ostvaren je dobitak u poslovanju na iznos od 75.530 eur na koji iznos su obračunate obaveze za porez iz rezultata na kraju izveštajnog perioda u iznosu 11.329. eur

Nerasporedjena dobit na kraju izveštajnog perioda nakon umanjenja za porez iz rezultata iznosi 332.595 eur.

Dio dobiti ostvarene u 2001 godini Osnivacu je isplacena na osnovu Odluke i odredaba iz Statuta Društva. O raspodeli dobiti za 2002 godinu još nije donesena Odluka i sa tih razloga ona je prezentirana na poziciji – Nerasporedjena dobit.

13. Kratkoročne obaveze iz poslovanja

	31.12.2001			/eur/
	01.01.2002.	povećanja	smanjenja	31.12.2002.
Obaveze za primljene avanse	18.817	15.000	29.563	63.380
Obaveze prema dobavljačima u zemlji i inostranstvu	1.348.751	7.530.557	7.479.015	1.400.293
Obaveze prema dobavljačima u inostranstvu	118.260	705.558	675.291	148.527
Obaveze za neto zarade	4.822	62.960	56.212	11.570
ukupno	1.490.650	8.314.075	8.240.081	1.623.770

Revizija finansijskih iskaza za 2001 godinu nije vršena, podaci prezentirani na bazi zvaničnih evidencija

Obaveze preduzeca za primljene avanse cine kao pocetno stanje evidentirane pretplate na racunu – potrazivanja od kupaca na kraju 2001 godine. Povecanje od 15.000 eur se odnosi na avans primljen od preduzeca TUP "Bijelo Polje" Bijelo Polje, a smanjenja cine isporuke robe ili isplate prema duznicima.

Racunovodstveno ovaj podatak treba registrovati preko korekcije (K-3):

Korekcija 3: - / 221 = (63.380)
 - / 512 = 63.380

Obaveze prema dobavljacima u zemlji i inostranstvu date su u prilogu sa ukljucenim efektima prednjih korekcija.

Obaveze za neto zarade odnose se na neisplacene plate iz 2002 godine. U tekucoj (2003) godini izmirene su u celosti obaveze po osnovu zarada zaposlenih – decembar 2002 godine izmiren 23.01.2003 godine Na kraju izvestajnog perioda broj zaposlenih u ovom preduzecu je bio 57, prosecan broj zaposlenih mjesečno je 58,91 mjesečno.

14. Kratkorocne finansijske obaveze

/eur/				
	31.12.2001			
	01.01.2002.	povecanja	smanjenja	31.12.2002.
Obaveze za kredite	-	3.861.083	3.747.037	114.046

Revizija finansijskih iskaza za 2001 godinu nije vrsena, podaci prezentirani na bazi zvanicnih evidencija

Promet na ovom racunu odnosi se na obaveze ovog Preduzeca koje isto ima prema Crnogorskoj komercijalnoj banci – Podgorica, Filijala Bijelo Polje na osnovu izvršenih isplata dobavljacima za robu i usluge za racun ovog Preduzeca. Obaveze na kraju su strukturirane iz obaveza prema "Podgorickoj banci" Podgorica u iznosu od 50 hiljada eur i obaveze prema Crnogorskoj komercijalnoj banci po osnovu prednjeg, specificnog, odobravanja kratkorocnih kredita, isplata obaveza dobavljacima za racuna ovog preduzeca, po automatizmu ima karakter kod Banke plasmana u korist ovog Preduzeca, iznose na kraju 2002 godine 64.046 eur..

15. Obaveze za poreze

/eur/

	31.12.2001	povećanja	smanjenja	31.12.2002.
	01.01.2002.			
Obaveze za poreze na zarade	1.468	16.720	17.268	920
Obaveze za doprinose na zarade	3.247	41.578	41.291	3.534
Obaveze za poreze na promet	16.939	290.277	271.812	35.404
Obaveze za porez iz rezultata	4.131	11.329	17.324	(1.864)
ukupno	25.785	359.904	347.695	37.994

Revizija finansijskih iskaza za 2001 godinu nije vršena, podaci prezentirani na bazi zvaničnih evidencija

Obaveze za poreze i doprinose na zarade se odnose na neizmirene obaveze po osnovu neisplacenih zarada za mjesec decembar 2002 godine za 57 radnika kao u Napomeni III/13.

Sto se tice realnosti obracuna, procjen i prezentacije porezana promet proizvoda i usluga u postupku revizije utvrdio sam izvesne nepravilnosti kod obracun aporeza sa tzv faznim oporezivanjem, ali efekat odstupanja nije prelazio granice tolerancije , materijalne znacajnosti , a pored toga u vrijeme kada sam ja vrsio reviziju kod ovog Preduzeca svoju kontrolu obracuna i uplate javnih prihoda je otpocela Finansijska policija,u kojoj kontroli ce se utvrditi i apsolutni eventualni iznosi ovog odstupanja. Sa svih ovih napred iznetih razloga za ovu poziciju nisam izrazavao rezervu.

Menadzer Preduzeca i strucne sluzbe su utvrdili porez iz rezultata u iznosu od 16.717 eur,racunat na osnovicu od 108.585 eur. U postupku revizije sam utvrdio da je dobit ovog preduzeca za izvestajni period iznosa 75.530 eur.Obracun obaveza po osnovu poreza na dobit treba utvrditi za poreske svrhe Direkcije javnih prihoda na posebnom obrascu – Prijavi koju ovde ne obradjujem. Ukupne obaveze po osnovu rezultata (tekuci i iodlozeni porez) na ovu osnovicu dobiti iznosi 11.329 eur.

16. Prihodi

	01.01.2001	01.01.2002
	31.12.2001.	31.12.2002.
/eur/		
Prihodi od prodaje robe u zemlji	8.447.473	8.869.158
Prihodi od prodaje robe u inostranstvu	356.150	13.215
Prihodi od prodaje usluga	32.385	22.691
ukupno	8.836.008	8.905.064

Revizija finansijskih iskaza za 2001 godinu nije vrsena, podaci prezentirani na bazi zvaničnih evidencija

17. Ostali poslovni dobici

	01.01.2001	01.01.2002
	31.12.2001.	31.12.2002.
/eur/		
Prihodi iz ranijih godina	6.270	13.621
Viskovi utvrđeni popisom	-	122
Ukupno	6.270	13.743

Revizija finansijskih iskaza za 2001 godinu nije vrsena, podaci prezentirani na bazi zvaničnih evidencija

18. Izvršen i kapitalizovan rad od strane preduzeca u sopstvene svrhe

	01.01.2001	01.01.2002
	31.12.2001.	31.12.2002.
/eur/		
Prihodi od aktiviranja ucinaka i robe	240.311	294.727

Revizija finansijskih iskaza za 2001 godinu nije vrsena, podaci prezentirani na bazi zvaničnih evidencija

19. Utrosene sirovine u toku perioda

	01.01.2001	01.01.2002
	31.12.2001.	31.12.2002.
/eur/		
Nabavna vrijednost prodate robe	8.046.310	8.136.966
Troskovi materijala	42.194	60.162
Troskovi ostalog materijala, kalo , rastur,...	41.192	32.839
Troskovi goriva i energije	120.201	94.385
Troskovi održavanja sredstava rada	16.459	12.790
ukupno	8.266.356	8.337.142

Revizija finansijskih iskaza za 2001 godinu nije vrsena, podaci prezentirani na bazi zvaničnih evidencija

20. Troskovi zaposlenih

	01.01.2001	01.01.2002
	31.12.2001.	31.12.2002.
/eur/		
Troskovi neto zarada	44.679	62.961
Troskovi poreza na zarade	13.563	16.720
Troskovi doprinosa na zarade	30.458	41.579
Naknade radnicima	81.084	75.558
Troskovi reprezentacije	19.819	9.925
ukupno	189.603	206.743

Revizija finansijskih iskaza za 2001 godinu nije vrsena, podaci prezentirani na bazi zvaničnih evidencija

Obaveze za poreze i doprinose odnose se na neizmirene obaveze po osnovu zarada zaposlenih za decembar 2002 godine, isplaceno u januaru 2003 godine.

Naknade radnicima se sastoje od naknada za prevoz na rad i sa rada, ishranu u toku rada, regres za godisnji odmor, nadnice za sluzbena putovanja,....

21. Troskovi amortizacije

	/eur/	
	01.01.2001 31.12.2001.	01.01.2002 31.12.2002.
Amortizacija	16.896	22.497

Revizija finansijskih iskaza za 2001 godinu nije vršena, podaci prezentirani na bazi zvaničnih evidencija

22. Ostali poslovni rashodi

	/eur/	
	01.01.2001 31.12.2001.	01.01.2002 31.12.2002.
Troškovi usluga prevoza	93.238	106.432
Troškovi zakupnina	31.538	43.806
Troškovi reklame , propagande i sajмова	16.551	10.736
Troškovi ostalih usluga	5.740	4.250
Troškovi usluga platnog prometa	31.695	43.355
Troškovi kazni za privredne prestupe	523	400
Troškovi neproizvodnih usluga	17.166	13.317
Otpis potrazivanja	36.389	24.134
Troškovi ostalih poreza	1.467	1.129
Ostali nematerijalni troškovi	105.379	72.127
Naknadno odobreni popusti	188.660	180.923
Troškovi iz ranijih godina	1.891	23.861
Manjkovi robe	1.368	3.101
ukupno	531.605	527.571

Revizija finansijskih iskaza za 2001 godinu nije vršena, podaci prezentirani na bazi zvaničnih evidencija

23. Neto finansijski trosak

	/eur/	
	01.01.2001	01.01.2002
	31.12.2001.	31.12.2002.
<i>Rashodi kamata</i>	(2.209)	(41.685)
<i>Pozitivne kursne razlike</i>	1.355	84
<i>Negativne kursne razlike</i>	(142)	(2.450)
<i>Ukupno</i>	(996)	(44.051)

Revizija finansijskih iskaza za 2001 godinu nije vršena, podaci prezentirani na bazi zvaničnih evidencija

24. FINANSIJSKI REZULTAT POSLOVANJA ZA PERIOD 01.01.2002 GODINE DO 31.12.2002 GODINE

	/eur/
Prihodi ukupno	9.213.534
Rashodi ukupno	9.138.004
Finansijski rezultat/ gubitak	75.530

Finansijski rezultat u izveštajnom periodu utvrdjen je na od strane Menadzera i strucnih sluzbi Preduzeca na iznos od 108.585 eur, na koju osnovicu je obracunat porez na dobitak od 16.717 eur. U postupku revizije sam utvrdio da je dobit ovog preduzeca za izveštajni period iznosa 75.530 eur.Obracun obaveza po osnovu poreza na dobit treba utvrditi za poreske svrhe Direkcije javnih prihoda na posebnom obrascu – Prijavi koju ovde ne obradjujem. Ukupne obaveze po osnovu rezultata (tekuci i iodlozeni porez) na ovu osnovicu dobiti iznosi 11.329 eur.

25. Pregled korekcija

Korekcija 1: Napomena III/4 – strana 15 = 143/- = (33.055)
731/- = 18.238
765/- = 14.817

Korekcija 2: Napomena III/7 – strana 17 = 227/- = 23.599
511/- = (23.599)

Korekcija 3: Napomena III/13 – strana 21 = -/= (63.380)
-/= 63.380

IV. Događaji nakon bilansa stanja 31.12.2002 godine " Put-gross " d.o.o. Bijelo Polje

U periodu od sastavljanja bilansa stanja (31.12.2002 godine) pa do dana sastavljanja ovog Izvjestaja kod ovog preduzeca nije bilo materijalno znacajnih promjena u strukturi istih, izuzev sto je obaveza duga preduzeca po osnovu avansa pretvorena u ulog osnivaca u iznosu od 22 hiljade eur,objasnenje dato kroz Izvjestaj .

Sa tih razloga se prezentirani Finansijski iskazi ovog Drustva koji su bili predmet revizije mogu koristiti od strane korisnika u prezentiranoj formi – sadrzaju kao validni za odredjene procjene i donosenje odredjenih odluka zasnovanih na informacijama koje predmetni Finansijski iskazi sadrže.Cijenim potrebnim naglasiti da sam na osnovu nedostatka revizijskih dokaza izrazio odredjene rezerve koje su elaborirane kroz Izvjestaj , te da treba imati u vidu latentne efekte tih rezervisanja na finansijsku pozicioniranost ovog Preduzeca u narednom periodu , a na taj nacin adekvatno uticati i na finansijski rezultat tog izvestajnog perioda, sto treba uzvaziti prilikom donosenja odredjenih poslovnih odluka baziranih na ovom Izvjestaju.

V. Preporuke menadzmentu "Put – gross" d.o.o Bijelo Polje

Na osnovu izvršene revizije kod ovog Preduzeca sto je podrazumijevalo, pored uvjeravanja da li predmetni finansijski iskazi ne sadrže materijalno značajne pogresne informacije i ocjenu primijenjenih principa i procjena menadzmenta u sastavljanju i obelodanjivanju informacija u finansijskim iskazima koji su bili predmet kontrole. a na osnovu uvjeravanja i zapazanja do kojih sam dosao u postupku vršenja predmetne revizije cijenim potrebnim konstatovati da na osnovu cinjenicnog stanja koje sam utvrdio u postupku revizije ne bih imao nekih vaznijih preporuka za Menadzera i Osnivaca ovog Drustva.

a)

Bez obzira na prednju generalnu konstataciju , ipak napominjem potrebnim razmotriti jedno moje zapazanje da bi trebalo preispitati odredbu iz Statuta o odrednici da je organ upravljanja Drustvom Osnivac, misljenja sam da bi to trebao da bude Menadzer , jer je on odgovorno lice a pravo upravljanja i odgovornost ne bi trebalo da se distribuiraju razlicito , misljenja sam da trebaju ici skupno.

b)

Iako spada u aktivnostima poslovanja i projekcije razvoja preduzeca sto je svakako pravo Osnivaca i Menadzera misljenja sam da bi ovi organi drustva trebali razmotriti mogucnost obezbedjenja vlastitih poslovnih objekata, ali svakako to je isklucivo pravo Preduzeca da o tome odlucuje. Na prednje smatram potrebnim ukazati obzirom da sve poslovne objekte Preduzece koristi u zakupnom odnosu , a sto moze da bude neocekivan limitirajuci faktor u odredjenom momentu , uslovno pretanu razlozi zakupodavaca za zakupodavni aranzman u istom ili vremenski pribliznom momentu,

c)

Imovinu koja se vodi u evidenciji ovog Preuzeca registrovati kod Direkcije za nekretnine, ovo napominjem sto u postupku revizije nisam obezbijedio dokaze o vlasnistvu poslovnog objekta koji ovo Preduzece registruje u poslovnim evidencijama

S A D R Z A J

I. Izvjestaj Revizora

str

1

II. Finansijski iskazi "Put - gross" d.o.o. Bijelo Polje za 2002 godinu

2

III. Napomene uz finansijske iskaze "Put - gross" d.o.o. Bijelo Polje za 2002 godinu

9

IV. Dogadjaji nakon bilansa stanja 31.12.2002 godine "Put - gross" d.o.o. Bijelo Polje

27

V. Preporuke menadzmentu "Put - gross" d.o.o. Bijelo Polje

28

Matični broj 02066360 | | | | | Šifra djelatnosti 070219
 NAZIV PRIVREDNOG DRUŠTVA DOO PUT-GROSS
 SJEDIŠTE PRIVREDNOG DRUŠTVA Bijelo Polje

BILANS STANJA- BS(PD)

NA DAN 31.12. 2004. GOD.


Red.br.	Pozicija	Napomena*	Tekuća godina	Prethodna godina
AKTIVA				
	Stalna imovina		680.258	507.872
1	Neuplaćeni upisani kapital			
2	Nematerijalna imovina			
3	Materijalna imovina		247.758	146.893
4	Dugoročna potraživanja			
5	Dugoročni finansijski plasmani		432.500	360.586
6	Odloženi porezi			393
	Obrtna imovina		3.354.240	2.503.374
7	Zalihe		947.480	870.624
8	Potraživanja od kupaca		2.334.079	1.584.378
9	Kratkoročni finansijski plasmani			
10	Gotovina i gotovinski ekvivalenti		57.651	22.271
11	Unaprijed plaćeni troškovi			
12	Obračunati a nenaplaćeni prihodi		15.030	
13	Ostala obrtna imovina			26.101
	Ukupna aktiva		4.034.498	3.011.246
PASIVA				
	Kapital i rezerve		566.403	463.205
14	Upisani kapital		43.645	43.645
15	Emisiona premija			
16	Revalorizaciona rezerva		29.100	29.100
17	Ostale rezerve		9.995	9.995
18	Neraspoređeni dobitak/gubitak		483.663	380.465
	Dugoročne obaveze		12	
19	Dugoročne obaveze			
20	Odloženi porezi		12	
21	Ostale dugoročne obaveze			
22	Odloženi prihodi			
	Kratkoročne obaveze		3.468.083	2.548.041
23	Kratkoročne obaveze iz poslovanja		2.861.888	2.065.422
24	Kratkočne finansijske obaveze		554.969	477.185
25	Obaveze za poreze		19.726	5.434
26	Obračunate obaveze		31.500	
	Ukupna pasiva		4.034.498	3.011.246

Obrazac propisan na osnovu člana 17 i 18 Zakona o računovodstvu i reviziji (Sl.list RCG br.6/02) i članom 22 IV Direktive EU (br.78/660/EEC)


*Napomenama uz finansijske iskaze daje se opis primijenjenih računovodstvenih politika i analitičko pojašnjavaње materijalno značajnih bilansnih pozicija

U Bijelom Polju,
dana 30.06.2005 .g.

Lice odgovorno
za sastavljanje bilansa



Revizor vodilac privrednog društva.



Pečat CRPS-Privredni sud

--

Kontrolu izvršili

1. _____
2. _____

Pečat DJP- Podgorica

--



Izdavač Institut računovođa i revizora Crne Gore - na osnovu ovlašćenja datog Zakonom o računovodstvu i reviziji član 17 i 18

Izdavač Institut računovođa i revizora Crne Gore - na osnovu ovlaštenja datog Zakonom o računovodstvu i reviziji član 17 i 18

Matični broj 02066360 Šifra djelatnosti 070219
 NAZIV PRIVREDNOG DRUŠTVA DOO PUT-GROSS
 SJEDIŠTE PRIVREDNOG DRUŠTVA Bijelo Polje

BILANS USPJEHA-BU(PD)
 u periodu od 01.01. do 31.12. 2004. god.

Red.br.	Pozicija	Napomena *	Tekuća godina	Prethodna godina
1	Prihod		11.741.035	9.260.482
2	Ostali poslovni dobici		37.570	9.302
3	Izvršen i kapitalizovan rad od strane preduzeća za sopstvene svrhe			262.332
4	Promjene na zalihama gotovih proizvoda i nedovršene proizvodnje			
5	Utrošene sirovine u toku perioda (Za trgovačka preduzeća kupljena roba i potrošni mat. u toku per.)		(10.489.982)	(8.492.184)
6	Troškovi zaposlenih		(250.219)	(156.630)
7	Amortizacija		(30.440)	(23.147)
8	Ostali poslovni rashodi		(807.978)	(734.338)
	Profit od poslovnih aktivnosti		199.986	125.817
9	Neto finansijski trošak		(65.982)	(69.037)
10	Dobitak od pridruženih preduzeća			
11	Porez na dobitak		(21.801)	(8.910)
	Profit poslije oporezivanja		112.203	47.870
12	Manjinski interesi			
	Neto profit od poslovnih aktivnosti		112.203	47.870
13	Vanredne stavke			
	Neto profit/gubitak za obračunski period		112.203	47.870

Obrazac propisan na osnovu člana 17 i 18 Zakona o računovodstvu i reviziji (Sl.list RCG br.6/02) i članom 22 IV Direktive EU (br.78/660/EEC)

*Napomenama uz finansijske iskaze daje se opis primijenjenih računovodstvenih politika i analitičko pojašnjavanje materijalno značajnih bilansnih pozicija

U Bijelom Polju,
 dana 30.06.2005. g.

Lice odgovorno
 za sastavljanje bilansa

[Signature]



Rukovodilac privrednog društva

[Signature]

Pečat CRPS-Privredni sud

Pečat DJP- Podgorica

Kontrolu izvršili
1. _____
2. _____



Matični broj 02066360 Šifra djelatnosti 070219
 NAZIV PRIVREDNOG DRUŠTVA DDO PUT-GROSS
 SJEDIŠTE PRIVREDNOG DRUŠTVA Bišelo Polje

Bilans novčanih tokova-BNT(PD)

u periodu od 01.01. do 31.12. 2004. god.

Pozicija	Napomena*	Tekuća godina	Prethodna godina
Gotovinski tokovi iz operativnih aktivnosti			
Gotovinska primanja od poslovne aktivnosti		12.550.242	8.992.869
Gotovinske isplate dobavljačima i zaposlenima		(12.439.205)	(9.018.795)
Gotovina generisana iz poslovnih aktivnosti			
Odlivi gotovine na ime plaćene kamate		(32.014)	(77.284)
Odlivi gotovine na ime plaćenog poreza na dobit		(13.713)	(12.481)
Gotovinski tok prije vanredne pozicije			
Odlivi gotovine na ime vanrednih troškova (minus porez)			
Neto gotovina iz operativnih aktivnosti		65.310	(115.691)
Gotovinski tokovi iz aktivnosti investiranja			
Prilivi od prodaje postrojenja i opreme		23.337	
Prilivi od prodaje investicija			
Prilivi od primljene kamate		252	276
Prilivi od primljenih dividendi			
Odliv po osnovu kupovine imovine, postrojenja i opreme		(131.304)	
Odliv po osnovu kupovine imovine u svrhu investiranja			
Odlivi po osnovu ostalih investiranja			(241.526)
Troškovi razvoja			
Neto gotovina iz aktivnosti investiranja		(107.715)	(241.250)
Gotovinski tokovi iz aktivnosti finansiranja			
Priliv od emitovanja akcijskog kapitala			
Prilivi od duge dugoročnog uzajmljivanja		5.449.193	4.268.887
Odlivi na ime ponovne kupovine sopstvenih akcija			
Odliv po osnovu povraćaja pozajmljenih sredstava		(5.371.408)	(3.905.748)
Odliv po osnovu obaveza za finansijski lizing			
Odlivi po osnovu troškova transakcija			
Odlivi po osnovu isplaćenih dividendi			
Neto gotovina od aktivnosti finansiranja		77.785	363.139
Neto povećanje gotovine i gotovinskih ekvivalenata		35.380	6.198
Gotovina i gotovinski ekvivalenti na početku perioda		22.271	11.609
Efekti kursnih razlika na kraju perioda			4.464
Gotovina i gotovinski ekvivalenti na kraju perioda		57.651	22.271

*Napomenama uz finansijske iskaze daje se opis primijenjenih računovodstvenih politika i analitičko pojašnjavanje materijalno značajnih bilansnih pozicija

U Bijelom Polju
dana 30.06.2005. g.

Lice odgovorno
za sastavljanje bilansa



Revizor privrednog društva,

Pečat CRPS-Privredni sud

Kontrolu izvršili
1. _____
2. _____

Pečat DJP- Podgorica

PEČAT

Matični broj 02066360Šifra djelatnosti 070219NAZIV BANKE ILI INSTITUCIJE DOO PUT-GROSS
SJEDIŠTE BANKE ILI INSTITUCIJE Bijelo Polje**Iskaz o promjenama neto imovine (kapitala) - IPK(PD)**
za godinu završenu 31. decembra 2004.


R br	Naziv pozicije	Akcijski kapital	Akcijska premija	Revaloriz. rezerva	Rezerva iz kursnih razlika	Kumul. neraspor. dobitak	Ukupno
	Saldo 31. decembar 200 <u>2</u>	43.645		39.095		332.595	415.335
	Promjene u računovodstv. politici						
	Ponovo iskazani saldo 200 <u>2</u>	43.645		39.095		332.595	415.335
	Višak na revalorizaciji nekretnina, postrojenja i opreme						
	Manjak na revalorizaciji investicija						
	Razlika pri valutnoj transakciji (kurs. razlike)						
	Neto dobiti ili gubici nepriz u bil.uspjeha						
	Neto dobit za period					47.870	47.870
	Dividende						
	Emisija akcijsk.kapit.						
	Saldo 31. decembar 200 <u>3</u>	43.645		39.095		380.465	463.205
	Manjak na revalorizaciji nekretnina						
	Višak na revalorizaciji investicija						
	Razlika pri valutnoj transakciji (kurs. razlike)						

Neto dobiti i gubici nepriz. u bil.uspjeha						
Dividende					(9.005)	(9.005)
Neto dobitak za period					112.203	112.203
Emisija akcijs. kapitala						
Saldo 31.decembar 2004.	43.645		39.095		483.663	566.403

Obrazac urađen u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji (Sl.list RCG br.6/02) i MRS-1, parag. 86

U Bijelom Polju,
dana 30.06. 2005.g.

Lice odgovorno
Za sastavljanje bilansa



Prijava filijalac privrednog društva,

Pečat CRPS-Privredni sud

Kontrolu izvršili
1. _____
2. _____

Pečat DJP - Podgorica

